

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Male

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Africa										
*Algeria, Batna	<i>0.2</i>	6.9	–	–	–	–	–	–	94	96
*Algeria, Tizi Ouzou	–	18.7	<i>0.3</i>	–	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	–	296	318
*Benin, Cotonou	–	–	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	2	10
*France, La Réunion	<i>0.1</i>	6.5	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	154	157
*Kenya, Eldoret	–	<i>0.6</i>	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	7	10
*Kenya, Nairobi	<i>0.0</i>	2.0	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	47	68
Mauritius	<i>0.1</i>	2.2	<i>0.6</i>	–	1.9	<i>0.0</i>	–	0.8	226	232
*Morocco, Casablanca	<i>0.2</i>	4.6	<i>0.1</i>	–	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.2</i>	555	589
*Seychelles	–	3.7	–	–	–	–	–	–	11	13
*South Africa, Eastern Cape	<i>0.1</i>	1.1	–	–	<i>0.2</i>	–	–	–	13	14
*Uganda, Kyadondo County	<i>0.4</i>	<i>0.9</i>	–	–	<i>0.4</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	26	41
*Uganda, Gulu	–	<i>0.2</i>	–	–	–	–	–	<i>0.4</i>	3	4
*Zimbabwe, Bulawayo : African	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	5	23
*Zimbabwe, Harare : African	1.0	1.9	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	46	79
America, Central and South, and Caribbean										
*Argentina, Entre Ríos Province	<i>0.1</i>	9.2	<i>0.2</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.0</i>	229	247
*Argentina, Mendoza	<i>0.0</i>	8.3	<i>0.3</i>	–	<i>0.7</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.2</i>	500	558
Brazil, Aracaju	<i>0.4</i>	5.6	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	62	71
*Brazil, Barretos	<i>0.1</i>	8.8	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	<i>0.1</i>	126	141
Brazil, Belo Horizonte	<i>0.1</i>	7.9	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.4</i>	644	682
*Brazil, Campinas	<i>0.1</i>	11.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.8</i>	286	315
*Brazil, Curitiba	<i>0.0</i>	6.2	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.4</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.4</i>	291	340
Brazil, Goiânia	<i>0.1</i>	6.9	<i>0.4</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.2</i>	193	207
*Brazil, Jaú	–	4.9	–	–	<i>1.1</i>	–	–	–	25	26
Brazil, João Pessoa	<i>0.1</i>	2.9	<i>0.1</i>	–	1.4	–	–	<i>0.1</i>	46	48
Brazil, Recife	–	2.4	1.0	–	<i>0.3</i>	–	–	<i>0.1</i>	93	133
Chile, Region of Antofagasta	<i>0.1</i>	11.9	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	128	153
Chile, Valdivia	–	2.4	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	38	47
Colombia, Bucaramanga	<i>0.0</i>	2.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	65	79
Colombia, Cali	<i>0.1</i>	4.1	<i>0.1</i>	–	<i>0.4</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.2</i>	288	335
Colombia, Manizales	–	4.1	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	64	76
Colombia, Pasto	–	3.0	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.3</i>	36	41
Costa Rica	<i>0.0</i>	2.9	<i>0.2</i>	–	<i>0.3</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.6</i>	403	543
Ecuador, Guayaquil	<i>0.0</i>	2.9	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	168	180
Ecuador, Manabí	<i>0.1</i>	1.6	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	72	80
Ecuador, Quito	<i>0.1</i>	5.8	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	254	273
*France, Guadeloupe	<i>0.2</i>	3.2	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	72	72
*France, Martinique	<i>0.1</i>	4.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	93	94
*Peru, Lima	<i>0.1</i>	3.9	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	621	744
*Trinidad and Tobago	<i>0.1</i>	1.5	<i>0.1</i>	–	<i>0.7</i>	–	–	<i>0.5</i>	75	96
USA, Puerto Rico	<i>0.1</i>	8.3	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	1558	1620
*Uruguay	<i>0.1</i>	14.3	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	1933	2150
America, North										
Canada, Alberta	<i>0.1</i>	20.0	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3359	3457
Canada, British Columbia	<i>0.1</i>	19.6	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	5330	5526
*Canada, Manitoba	<i>0.1</i>	18.1	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	1153	1206
*Canada, New Brunswick	<i>0.1</i>	22.5	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	993	1018
*Canada, Newfoundland	<i>0.1</i>	19.9	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	627	637
Canada, Ontario	<i>0.1</i>	20.3	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	14512	14798
*Canada, Prince Edward Island	–	18.6	–	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.2</i>	163	171
Canada, Quebec	<i>0.2</i>	21.5	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	9833	10167
Canada, Saskatchewan	<i>0.1</i>	19.8	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1126	1166
*Canada, Yukon	–	24.5	–	–	–	–	–	<i>0.6</i>	39	40
USA	<i>0.1</i>	18.2	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	279808	285975
USA : White	<i>0.1</i>	19.6	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	256146	261457
USA : Black	<i>0.2</i>	10.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	14395	14832
USA, NPCR	<i>0.1</i>	18.2	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	270419	276419
USA, NPCR : White	<i>0.1</i>	19.6	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	247619	252788
USA, NPCR : Black	<i>0.2</i>	10.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	14200	14635
USA, NPCR : Asian and Pacific Islander	<i>0.1</i>	7.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	4829	4920
USA, NPCR : American Indian	<i>0.1</i>	7.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	843	867
*USA, SEER (18 registries)	<i>0.1</i>	16.6	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	66787	68159
*USA, SEER (18 registries) : White	<i>0.1</i>	18.3	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	58818	59999
*USA, SEER (18 registries) : Non-Hispanic White	<i>0.1</i>	19.9	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	54651	55731
*USA, SEER (18 registries) : Hispanic White	<i>0.1</i>	9.0	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	4167	4268
*USA, SEER (18 registries) : Black	<i>0.1</i>	10.1	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	3644	3735
*USA, SEER (18 registries) : Asian and Pacific Islander	<i>0.1</i>	7.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3015	3088
*USA, SEER (9 registries)	<i>0.1</i>	17.3	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	23937	24390
*USA, SEER (9 registries) : White	<i>0.1</i>	19.1	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	21054	21436
*USA, SEER (9 registries) : Black	<i>0.2</i>	10.7	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1269	1290
USA, Alabama	<i>0.2</i>	17.5	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	4082	4174
USA, Alabama : White	<i>0.2</i>	19.4	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3581	3655

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Male (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
America, North (contd)										
USA, Alabama : Black	<i>0.1</i>	9.7	0.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	438	454
USA, Alaska	<i>0.2</i>	17.3	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	0.4	489	513
*USA, Alaska : Alaska, Natives	–	10.2	<i>0.7</i>	–	–	–	–	–	35	40
USA, Arizona	0.1	16.6	0.1	0.2	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	6018	6194
USA, Arizona : White	0.1	17.5	0.2	0.2	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	5849	6019
USA, Arizona : Black	<i>0.2</i>	7.4	<i>0.3</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	74	77
*USA, Arizona : Asian and Pacific Islander	–	6.2	–	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	–	–	0.2	51	52
USA, Arizona : American Indian	–	2.3	–	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	27	27
USA, Arkansas	0.2	18.8	0.2	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2768	2831
USA, Arkansas : White	0.2	20.1	0.1	0.2	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2591	2646
USA, Arkansas : Black	<i>0.4</i>	9.9	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	–	150	157
USA, California	0.1	15.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	25930	26530
USA, California : White	0.1	16.6	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	22301	22819
USA, California : Black	0.1	10.8	0.2	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1042	1067
USA, California : Asian and Pacific Islander	0.1	7.5	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2018	2062
*USA, California, Los Angeles County	0.1	13.2	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	5521	5614
*USA, California, Los Angeles County : White	0.1	14.7	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	4388	4463
*USA, California, Los Angeles County : Non-Hispanic White	0.1	19.8	0.2	0.3	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	3497	3554
*USA, California, Los Angeles County : Hispanic White	0.1	7.4	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	891	909
*USA, California, Los Angeles County : Black	<i>0.1</i>	10.3	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	394	402
*USA, California, Los Angeles County : Chinese	<i>0.0</i>	5.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	–	155	158
*USA, California, Los Angeles County : Filipino	<i>0.2</i>	5.3	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	–	86	86
*USA, California, Los Angeles County : Korean	<i>0.1</i>	8.1	–	–	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	–	98	101
*USA, California, Los Angeles County : Asian and Pacific Islander	<i>0.1</i>	7.5	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	604	613
*USA, California, San Francisco Bay Area	0.1	14.6	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	3190	3243
*USA, California, San Francisco Bay Area : White	0.1	17.3	0.1	0.3	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	2481	2513
*USA, California, San Francisco Bay Area : Non-Hispanic White	<i>0.1</i>	18.4	0.1	0.3	0.1	–	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	2222	2253
*USA, California, San Francisco Bay Area : Hispanic White	<i>0.1</i>	11.8	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	259	260
*USA, California, San Francisco Bay Area : Black	<i>0.2</i>	10.6	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	<i>0.0</i>	175	179
*USA, California, San Francisco Bay Area : Asian and Pacific Islander	<i>0.0</i>	7.9	<i>0.2</i>	0.2	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	469	486
USA, Colorado	0.2	16.5	0.1	0.2	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3925	4020
USA, Colorado : White	0.2	16.5	0.1	0.3	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3692	3786
*USA, Colorado : Black	<i>0.1</i>	10.6	<i>0.3</i>	–	–	–	–	–	81	82
*USA, Colorado : Asian and Pacific Islander	–	6.7	–	–	–	–	–	<i>0.2</i>	35	35
USA, Connecticut	0.1	22.5	0.1	0.2	0.1	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	4075	4105
USA, Connecticut : White	0.1	23.7	0.1	0.2	0.1	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3851	3880
USA, Connecticut : Black	<i>0.2</i>	10.0	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	–	–	<i>0.1</i>	132	132
USA, District of Columbia	<i>0.2</i>	11.4	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	277	283
USA, District of Columbia : White	<i>0.1</i>	12.7	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	128	131
USA, District of Columbia : Black	<i>0.4</i>	9.7	<i>0.3</i>	–	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	133	136
USA, Florida	0.2	16.7	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.7	21705	22350
USA, Florida : White	0.2	17.9	0.2	0.2	0.3	0.0	<i>0.0</i>	0.4	19955	20319
USA, Florida : Black	0.2	7.0	0.2	0.1	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	867	894
USA, Florida : Asian and Pacific Islander	<i>0.1</i>	5.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	129	131
USA, Georgia	0.2	16.8	0.2	0.2	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	7003	7177
USA, Georgia : White	0.2	19.3	0.2	0.2	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	5983	6128
USA, Georgia : Black	0.2	9.5	0.2	0.1	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	903	930
USA, Georgia : Asian and Pacific Islander	<i>0.2</i>	7.6	<i>0.2</i>	–	–	–	–	<i>0.1</i>	92	94
*USA, Georgia, Atlanta	0.2	14.2	0.2	0.2	0.2	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	1749	1780
*USA, Georgia, Atlanta : White	0.1	16.5	0.1	0.2	0.3	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	1276	1299
*USA, Georgia, Atlanta : Black	<i>0.2</i>	10.3	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	397	403
USA, Idaho	0.2	19.0	<i>0.1</i>	0.2	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1534	1595
USA, Indiana	0.1	20.8	0.1	0.3	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	6322	6443
USA, Indiana : White	0.1	21.3	0.1	0.3	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	5995	6110
USA, Indiana : Black	<i>0.1</i>	12.4	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	232	238
*USA, Iowa	0.2	19.2	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3052	3121
USA, Kentucky	0.2	21.1	0.2	0.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	4404	4493
USA, Louisiana	0.1	18.0	0.1	0.2	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3652	3699
USA, Louisiana : White	0.1	21.0	0.1	0.2	0.2	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3132	3164
USA, Louisiana : Black	<i>0.1</i>	10.0	0.3	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	494	508
*USA, Louisiana, New Orleans	<i>0.1</i>	16.4	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	–	–	616	625
*USA, Louisiana, New Orleans : White	<i>0.1</i>	19.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	–	–	460	466
*USA, Louisiana, New Orleans : Black	<i>0.1</i>	11.6	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	–	–	141	143
USA, Maine	0.1	24.8	0.2	0.2	0.1	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1930	1986
USA, Maryland	0.1	17.7	0.2	0.2	0.1	–	0.1	0.1	4816	4970
USA, Maryland : White	0.1	20.7	0.1	0.2	0.1	–	0.1	0.1	3991	4116
USA, Maryland : Black	0.2	10.9	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	685	713
USA, Maryland : Asian and Pacific Islander	<i>0.1</i>	8.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	125	126
USA, Massachusetts	0.2	20.7	0.1	0.2	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	6828	6943
USA, Massachusetts : White	0.2	21.8	0.1	0.3	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	6494	6604
USA, Massachusetts : Black	<i>0.1</i>	9.3	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	154	157
USA, Massachusetts : Asian and Pacific Islander	<i>0.1</i>	7.0	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	–	–	98	99

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Male (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
America, North (contd)										
USA, Michigan	0.2	20.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	10123	10364
USA, Michigan : White	0.2	21.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	9362	9577
USA, Michigan : Black	0.1	11.7	0.2	0.1	0.2	0.0	–	0.0	577	597
USA, Michigan : Asian and Pacific Islander	–	6.5	0.1	–	–	–	–	0.1	59	59
*USA, Michigan, Detroit	0.2	20.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	3705	3754
*USA, Michigan, Detroit : White	0.2	23.1	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	3237	3277
*USA, Michigan, Detroit : Black	0.1	11.3	0.2	0.2	0.3	0.0	–	–	401	408
USA, Minnesota	0.1	19.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	5246	5340
USA, Minnesota : White	0.1	20.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	5069	5161
USA, Minnesota : Black	0.5	12.8	0.2	–	0.2	–	–	–	82	83
*USA, Minnesota : Asian and Pacific Islander	0.2	6.8	–	–	0.2	–	–	–	37	37
USA, Mississippi	0.1	16.9	0.1	0.1	0.1	–	–	0.1	2268	2303
USA, Missouri	0.2	18.7	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5630	5746
USA, Missouri : White	0.2	19.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5295	5403
USA, Missouri : Black	0.2	12.0	0.1	–	0.1	–	–	–	267	274
USA, Montana	0.1	20.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1146	1168
*USA, Montana : American Indian	–	9.6	–	–	–	–	–	–	16	16
USA, Nebraska	0.1	18.6	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	1692	1721
USA, Nebraska : White	0.1	19.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	1652	1679
*USA, Nebraska : Black	–	11.0	–	0.3	0.3	–	–	–	28	28
USA, Nevada	0.1	16.8	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	2376	2416
USA, Nevada : White	0.1	18.5	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	2199	2234
USA, Nevada : Black	0.4	9.4	0.1	–	–	–	0.1	0.6	96	101
*USA, Nevada : Asian and Pacific Islander	–	5.0	–	–	0.1	–	–	0.1	55	55
USA, New Jersey	0.2	21.1	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	9119	9234
USA, New Jersey : White	0.2	22.9	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	8159	8261
USA, New Jersey : Black	0.1	10.9	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	499	510
USA, New Mexico	0.1	12.1	0.1	0.1	0.2	0.0	–	0.2	1326	1367
USA, New Mexico : White	0.1	12.6	0.1	0.2	0.2	0.0	–	0.2	1252	1291
USA, New Mexico : Non-Hispanic White	0.1	15.2	0.1	0.2	0.3	–	–	0.2	955	984
USA, New Mexico : Hispanic White	0.1	8.1	0.2	0.1	0.1	0.1	–	0.3	297	307
*USA, New Mexico : American Indian	–	4.3	0.2	–	–	–	–	–	29	31
USA, New York State	0.1	21.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	19857	20150
USA, New York State : White	0.1	24.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	17841	18100
USA, New York State : Black	0.2	10.3	0.2	0.2	0.2	0.0	–	0.1	1272	1294
USA, New York State : Asian and Pacific Islander	0.1	9.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	662	672
USA, North Carolina	0.1	18.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	8674	8849
USA, North Carolina : White	0.1	20.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	7710	7858
USA, North Carolina : Black	0.1	10.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	819	844
USA, North Carolina : Asian and Pacific Islander	–	5.9	–	0.1	–	–	–	–	42	44
*USA, North Carolina : American Indian	–	10.5	0.2	–	–	–	–	–	50	50
USA, North Dakota	0.1	18.4	0.1	0.2	0.1	–	0.0	0.0	658	667
USA, Ohio	0.1	20.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	11838	12072
USA, Ohio : White	0.1	21.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	11081	11291
USA, Ohio : Black	0.1	11.3	0.2	0.2	0.1	–	–	–	570	591
*USA, Ohio : Asian and Pacific Islander	–	5.8	–	0.2	0.1	–	–	–	45	46
USA, Oklahoma	0.2	17.9	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	3296	3384
USA, Oklahoma : White	0.2	18.8	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	3019	3095
USA, Oklahoma : Black	–	11.3	–	0.1	0.1	0.2	–	–	106	111
USA, Oklahoma : American Indian	0.1	12.1	–	0.2	0.2	–	–	0.1	140	147
USA, Oregon	0.1	19.7	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4119	4221
USA, Oregon : White	0.1	19.7	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	3916	4016
*USA, Oregon : Black	–	8.6	0.4	–	–	–	–	–	24	24
*USA, Oregon : Asian and Pacific Islander	0.2	7.0	0.2	–	–	–	–	–	44	46
USA, Rhode Island	0.1	24.6	0.1	0.3	0.1	–	0.0	–	1287	1311
USA, Rhode Island : White	0.1	25.9	0.1	0.3	0.1	–	0.0	–	1256	1279
*USA, Rhode Island : Black	–	8.6	–	0.5	–	–	–	–	20	20
USA, South Carolina	0.1	16.8	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	4121	4253
USA, South Carolina : White	0.1	19.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	3684	3796
USA, South Carolina : Black	0.2	8.3	0.2	0.1	0.0	–	–	–	403	423
USA, South Dakota	0.1	17.9	0.1	0.3	0.1	–	–	0.0	790	804
USA, Tennessee	0.2	18.7	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	5861	5973
USA, Tennessee : White	0.2	20.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	5489	5591
USA, Tennessee : Black	0.2	9.8	0.2	0.1	0.1	–	–	0.1	333	343
USA, Texas	0.1	13.5	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	14607	15177
USA, Texas : White	0.1	14.4	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	13422	13946
USA, Texas : Black	0.2	8.5	0.2	0.1	0.2	0.1	–	0.2	863	897
USA, Texas : Asian and Pacific Islander	–	6.5	0.1	0.1	0.1	–	–	0.1	265	274
USA, Utah	0.1	15.1	0.2	0.2	0.0	0.0	–	0.0	1578	1606
USA, Vermont	0.2	21.6	0.2	0.1	0.0	–	–	–	730	745
USA, Washington State	0.2	19.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	6528	6714
*USA, Washington, Seattle	0.1	18.8	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	4326	4451

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Male (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
America, North (contd)										
USA, West Virginia	0.2	21.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	2164	2201
USA, Wyoming	0.1	18.3	0.0	0.2	0.3	–	–	0.0	534	540
Asia										
Bahrain : Bahrainis	–	12.3	0.4	–	0.5	–	–	–	157	160
Brunei Darussalam	0.2	3.4	0.3	–	0.3	–	–	0.1	34	38
*China, Anfu County	0.1	3.0	–	–	0.2	–	–	–	37	53
*China, Anguo City	0.1	0.7	–	–	2.5	–	–	–	44	67
*China, Anshan City	0.1	7.6	0.3	–	0.3	0.0	–	–	653	776
*China, Aohan District, Chifeng City	–	3.1	–	–	0.2	–	–	–	59	82
*China, Arun District	0.6	0.5	0.1	–	3.2	0.1	–	0.1	40	87
*China, Baoding City	0.2	2.5	0.1	0.1	2.8	0.1	–	–	205	274
*China, Beijing City	0.0	7.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3588	4147
*China, Binhai County	1.8	0.5	0.0	–	–	–	–	–	117	160
*China, Cangzhou City	0.3	1.7	0.1	0.1	4.2	0.0	–	–	103	120
China, Changfeng County	–	2.1	–	–	0.1	–	–	–	40	70
China, Changzhou City	0.0	5.5	0.2	0.0	0.0	–	–	–	588	671
China, Ci Xian County	–	2.1	–	–	–	–	–	–	36	42
China, Cixi City	0.0	4.9	0.1	0.0	0.0	–	–	0.1	269	329
*China, Dafeng District, Yancheng City	0.4	4.4	0.5	0.0	–	–	–	–	200	213
China, Dalian City	0.0	9.7	0.2	0.0	0.1	–	–	0.4	1221	1380
*China, Dancheng County	–	0.9	0.2	0.0	0.1	–	–	–	38	59
China, Dangtu County	0.1	3.1	0.3	–	0.2	–	–	–	45	63
*China, Danyang City	0.0	2.6	0.5	0.0	0.0	–	–	0.9	154	205
*China, Dawukou District, Shizuishan City	0.1	2.7	–	–	1.6	–	0.1	–	50	59
*China, Dehui City	–	4.4	–	–	–	–	–	–	132	187
*China, Donggang City	0.1	1.3	0.3	–	3.0	0.1	–	0.4	152	214
*China, Dongguan City	0.1	4.0	0.3	0.1	0.0	–	–	0.4	205	245
China, Donghai County	0.1	3.1	0.1	–	0.0	–	–	–	145	215
*China, Dongtai City	0.9	1.0	0.7	0.0	–	–	–	–	149	169
China, Duanzhou District, Zhaoqing City	0.1	2.9	0.1	0.1	0.1	0.2	–	–	42	60
*China, Ewenkizu Zizhiqi	0.2	0.2	0.4	3.7	–	–	–	–	14	16
*China, Faku County	0.0	4.3	0.3	–	0.5	–	–	–	105	116
*China, Fangcheng County	0.2	0.1	0.0	0.0	1.1	–	–	1.4	69	80
*China, Feicheng County	0.1	4.2	0.1	0.0	–	–	–	–	173	231
China, Feixi County	0.2	2.2	0.4	–	0.1	–	–	–	127	216
China, Fuqing City	–	1.1	0.1	0.1	1.0	0.0	–	0.2	82	104
*China, Ganyu District, Lianyungang City	0.2	2.7	0.2	–	0.1	–	–	0.2	158	250
*China, Ganzhou District, Zhangye City	0.3	0.8	0.5	0.9	–	–	–	–	21	47
*China, Gaocheng City	–	2.1	0.3	–	0.4	–	–	–	64	71
China, Gaomi City	0.2	4.8	0.2	–	–	–	–	–	173	213
China, Gong'an County	0.1	6.7	0.2	–	–	–	–	0.0	239	253
*China, Guang'an District, Guang'an City	0.2	0.9	0.2	0.3	0.0	–	–	–	33	50
China, Guanghan City	0.6	0.8	1.9	–	0.4	–	–	0.1	64	97
China, Guangzhou City	0.1	4.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1537	1872
*China, Guanyun County	–	3.8	0.1	–	0.0	–	–	–	146	172
China, Guilin City	0.0	3.6	0.2	0.5	1.4	–	–	–	132	166
*China, Hai'an City	0.2	1.9	0.1	–	0.4	–	–	0.0	154	288
China, Hailar District, Hulun Buir City	–	5.3	1.1	0.1	0.7	0.2	0.1	–	80	99
China, Haimen City	0.0	4.0	0.0	0.1	2.0	–	0.0	–	347	411
China, Haining City	0.1	3.6	0.3	0.0	0.1	–	–	–	141	176
China, Hangzhou City	0.1	3.9	0.1	0.0	0.3	0.0	–	0.4	1678	1889
China, Hebi City	0.3	0.6	0.3	–	0.5	–	–	–	22	40
China, Hefei City	0.1	2.6	0.2	0.0	0.6	0.0	–	0.0	313	521
China, Hengdong	–	2.5	–	–	–	–	–	–	42	43
*China, Hengfeng County	2.4	0.2	0.1	–	0.3	0.1	–	0.2	21	30
*China, Hefu County	–	0.9	0.0	–	1.1	–	–	–	63	139
China, Honghu City	1.2	4.2	0.2	–	–	–	–	–	172	177
China, Hongshan District, Chifeng City	–	3.2	0.2	0.4	0.0	–	–	0.1	53	91
*China, Hongta District, Yuxi City	0.1	3.1	0.5	–	–	–	–	–	65	108
*China, Huaiyin District, Huai'an City	–	2.5	0.1	–	–	–	–	0.0	97	140
*China, Yinzhou District, Ningbo City	–	5.6	–	–	0.1	–	–	–	61	72
*China, Jiange County	0.1	1.5	0.0	–	0.0	–	–	–	30	49
China, Jiangmen City	–	6.6	0.2	–	0.2	–	–	–	170	189
*China, Jiangyin City	0.1	4.6	0.5	0.0	0.1	0.1	–	–	314	379
*China, Jiashan County	0.2	6.2	0.2	–	–	–	–	0.6	154	169
China, Jiaxing City	–	5.4	0.1	–	0.0	–	–	0.2	165	189
China, Jiayu County	–	2.2	–	–	0.1	–	–	0.6	22	35
*China, Jinan City	0.1	3.7	0.2	0.0	0.0	–	–	0.4	423	591
*China, Jingtai County	–	3.8	–	–	–	–	–	0.2	25	38
*China, Jingxian	0.2	1.4	0.4	0.1	0.3	–	–	–	35	40
*China, Jintan District, Changzhou City	0.1	3.3	0.4	–	–	–	–	–	95	122
*China, Jiulongpo District, Chongqing City	0.2	2.9	0.3	–	1.0	0.0	0.0	–	154	229

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Male (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Asia (contd)										
*China, Jiyuan City	<i>0.2</i>	3.0	<i>0.2</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	58	92
China, Kaihua County	<i>0.1</i>	5.2	<i>0.2</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	70	84
China, Kunshan City	–	1.8	<i>0.1</i>	–	–	–	–	4.1	214	269
China, Langzhong City	<i>0.1</i>	2.8	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.1</i>	67	95
*China, Liangshan County	0.5	2.1	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	86	141
*China, Lianshui County	0.3	0.2	0.4	–	<i>0.0</i>	–	–	2.2	146	175
China, Lianyungang City	<i>0.0</i>	5.1	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	209	264
China, Linhe District, Bayannur City	<i>0.6</i>	4.1	1.3	<i>0.1</i>	–	–	–	–	75	83
China, Linqiu County	<i>0.1</i>	3.9	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	152	189
*China, Linzhou City	–	0.8	0.3	–	<i>0.1</i>	–	–	–	44	79
China, Liuzhou City	<i>0.1</i>	4.4	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	187	244
China, Liyang City	<i>0.0</i>	2.5	0.2	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	120	151
*China, Longquan City	–	5.7	<i>0.5</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	68	83
China, Lucheng District, Wenzhou City	<i>0.4</i>	6.5	<i>0.1</i>	–	–	–	–	<i>0.1</i>	151	188
China, Luoding City	–	2.2	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	54	75
*China, Luohe City	<i>0.0</i>	1.3	0.5	<i>0.0</i>	0.7	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	104	157
*China, Luoyang City	<i>0.1</i>	1.8	1.7	0.5	1.0	–	–	<i>0.1</i>	225	330
*China, Luquan City	<i>0.1</i>	1.5	0.3	–	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	–	–	29	50
China, Ma'anshan City	<i>0.1</i>	7.1	<i>0.2</i>	–	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	–	168	188
*China, Macheng City	<i>0.1</i>	2.8	0.4	<i>0.1</i>	1.2	–	–	–	113	117
China, Meihekou City	<i>0.4</i>	4.1	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	110	136
*China, Mengjin County	–	2.2	<i>0.7</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	–	–	36	53
China, Nangang District, Harbin City	<i>0.1</i>	5.2	0.4	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	242	292
*China, Nanhai District, Foshan City	–	4.1	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	125	188
*China, Nantong City	0.2	3.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1.2	–	–	–	282	398
*China, Nanxiong City	<i>0.1</i>	2.9	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	41	62
China, Neixiang County	<i>0.1</i>	1.6	–	–	–	–	–	–	41	56
*China, Qianxi County	–	4.9	–	–	<i>0.3</i>	–	–	–	67	73
China, Qidong County	<i>0.1</i>	3.1	0.6	–	1.6	<i>0.0</i>	–	–	385	517
China, Qingyang District, Chengdu City	<i>0.1</i>	4.0	0.3	<i>0.1</i>	0.6	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	203	304
China, Qingzhou City	<i>0.2</i>	5.6	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	210	272
*China, Rudong County	<i>0.1</i>	1.2	<i>0.1</i>	–	2.8	–	–	–	264	369
*China, Rugao City	0.5	2.1	1.0	–	<i>0.0</i>	–	–	–	282	378
*China, Rural areas of Shanghai City	<i>0.0</i>	5.7	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	0.5	3170	3671
China, Ruyang County	–	2.2	<i>0.4</i>	–	1.6	–	–	–	51	60
*China, Shan County	<i>0.2</i>	1.8	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.3</i>	59	114
China, Shanghai City	0.0	5.8	0.2	0.0	0.0	<i>0.0</i>	–	0.6	2714	3233
China, Shangyu District, Shaoxing City	–	2.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	1.3	154	200
*China, Shapingba District, Chongqing City	<i>0.1</i>	3.7	0.3	<i>0.0</i>	0.6	<i>0.1</i>	–	–	160	221
China, She Xian County	–	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	–	1	2
China, Sheyang County	0.3	1.9	0.3	–	–	–	–	–	115	200
*China, Shijiazhuang City	<i>0.0</i>	3.8	0.5	<i>0.0</i>	0.7	–	–	<i>0.0</i>	278	329
China, Shunde District, Foshan City	–	3.8	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	0.4	<i>0.1</i>	–	–	161	231
*China, Song County	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	17	49
China, Suzhou City	<i>0.0</i>	0.7	0.1	<i>0.0</i>	1.1	–	–	2.6	753	1010
*China, Tengzhou City	<i>0.0</i>	6.1	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	348	378
*China, Wangdu County	–	<i>1.3</i>	<i>0.9</i>	–	–	<i>0.1</i>	–	<i>0.7</i>	19	22
*China, Wanzai County	1.7	<i>0.2</i>	0.9	–	–	–	–	–	35	48
*China, Wu'an City	<i>0.0</i>	1.2	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	29	63
China, Wuhan City	–	–	–	–	–	–	–	6.6	1527	1705
*China, Wuhu City	<i>0.1</i>	3.4	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	195	252
China, Wuxi City	<i>0.1</i>	5.6	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	–	768	882
China, Wuzhou City	<i>0.1</i>	5.4	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	110	149
China, Xiangfu District, Kaifeng City	<i>0.4</i>	3.0	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	71	98
China, Xianju County	<i>0.1</i>	3.2	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	76	89
*China, Xin'an County	–	<i>0.5</i>	0.3	<i>0.1</i>	1.8	<i>0.1</i>	–	<i>0.4</i>	36	53
*China, Xining City	<i>0.2</i>	2.7	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	0.9	–	–	2.5	140	165
*China, Xinji City	<i>0.3</i>	1.4	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	0.4	<i>0.1</i>	–	–	72	97
*China, Xinluo District, Longyan City	–	0.9	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	18	48
*China, Xinzhou District, Shangrao City	<i>0.4</i>	1.6	0.9	<i>0.1</i>	1.0	–	–	–	57	70
China, Xiping County	<i>0.2</i>	3.4	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	105	116
*China, Xishan District, Kunming City	<i>0.1</i>	2.3	<i>0.1</i>	–	<i>0.3</i>	–	–	–	48	71
*China, Xuyi County	<i>0.1</i>	3.0	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	–	88	120
*China, Ya'an City	0.9	2.8	0.3	<i>0.1</i>	3.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	403	498
*China, Yakeshi City	<i>0.2</i>	3.1	<i>0.2</i>	–	2.2	<i>0.1</i>	–	–	94	112
China, Yancheng	–	2.8	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	170	251
*China, Yangquan City	–	7.7	<i>0.3</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	165	186
*China, Yangzhong City	–	2.9	–	–	–	–	–	–	42	66
*China, Yanji City	<i>0.1</i>	5.7	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	122	143
*China, Yanshi City	–	2.1	<i>0.4</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	68	96
China, Yanting County	–	1.8	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	35	41
*China, Yi'an District, Tongling City	–	2.1	<i>0.2</i>	–	<i>0.6</i>	<i>0.4</i>	–	–	35	46

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Male (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Asia (contd)										
*China, Yingdong District, Fuyang City	<i>0.1</i>	3.3	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	78	89
*China, Yiyuan County	<i>0.1</i>	2.9	0.5	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	74	108
China, Yong'an City	–	0.9	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	1.4	–	–	–	38	55
*China, Yongding District, Longyan City	<i>0.1</i>	1.2	–	–	1.2	–	–	–	44	57
China, Yongkang City	–	3.9	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.4</i>	115	141
*China, Yucheng County	<i>0.2</i>	0.6	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	0.8	–	–	<i>0.1</i>	39	69
China, Yueyanglou District, Yueyang City	–	6.4	–	<i>0.1</i>	–	–	–	–	74	80
China, Yunmeng County	–	<i>0.1</i>	2.1	–	<i>0.1</i>	–	–	–	40	91
*China, Yunyang District, Shiyan City	–	1.0	–	–	–	–	–	–	12	13
China, Chongqing Yuzhong District	<i>0.2</i>	2.6	<i>0.4</i>	–	2.3	–	–	–	118	209
*China, Zanhuan County	–	1.4	–	–	<i>0.3</i>	–	–	–	14	26
*China, Zhangjiagang City	<i>0.0</i>	4.9	0.3	–	0.5	–	–	–	273	346
*China, Zhaoyuan City	<i>0.0</i>	5.4	0.3	–	–	–	–	–	163	235
*China, Zhengding County	–	3.4	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	49	56
*China, Zhongshan City	–	6.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	<i>0.0</i>	–	368	402
China, Zhongxiang City	0.4	0.4	–	–	2.8	–	–	–	123	174
*China, Zhuanghe City	<i>0.0</i>	6.8	<i>0.1</i>	–	0.4	–	–	<i>0.1</i>	342	410
*China, Zhuhai City	–	4.1	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	149	220
India, Ahmedabad, Urban	<i>0.1</i>	1.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	–	–	<i>0.0</i>	190	198
India, Aurangabad	–	1.4	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	37	42
India, Bangalore	0.2	2.0	0.7	–	0.2	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	351	369
India, Barshi, Paranda, and Bhum	<i>0.1</i>	1.0	<i>0.2</i>	–	–	–	–	–	20	23
*India, Bhopal	<i>0.1</i>	2.0	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	57	57
India, Chandigarh	<i>0.1</i>	5.5	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	125	127
*India, Chennai	<i>0.0</i>	2.2	0.1	<i>0.0</i>	0.5	–	–	0.1	341	423
India, Dibrugarh	<i>0.1</i>	0.7	–	–	–	–	–	–	23	28
*India, Dindigul, Ambilikkai	<i>0.0</i>	0.8	<i>0.0</i>	–	0.2	–	–	0.2	79	95
India, Kamrup Urban District	<i>0.1</i>	2.6	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.1</i>	71	79
India, Kollam	<i>0.1</i>	2.8	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	203	250
*India, Manipur	<i>0.1</i>	1.4	–	–	–	–	–	–	66	68
India, Meghalaya	–	1.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	–	31	34
India, Mizoram	<i>0.1</i>	1.8	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.3</i>	40	50
India, Mumbai	0.1	3.1	0.1	<i>0.0</i>	0.2	–	–	0.1	1082	1209
*India, New Delhi	0.1	3.6	0.1	–	1.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1082	1342
India, Poona	<i>0.1</i>	2.7	0.2	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	0.1	350	383
*India, Sangrur district	<i>0.0</i>	1.4	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.3</i>	51	65
India, SAS Nagar	<i>0.3</i>	4.3	<i>0.3</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	120	122
*India, Tamil Nadu	0.0	1.0	0.1	–	0.2	0.0	<i>0.0</i>	0.1	2802	3288
*India, Tripura	<i>0.1</i>	1.2	<i>0.0</i>	–	0.2	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	97	102
India, Trivandrum	<i>0.0</i>	4.2	<i>0.1</i>	–	0.3	–	–	<i>0.1</i>	372	398
India, Wardha	<i>0.1</i>	1.3	–	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	57	64
India, West Arunachal	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	–	–	–	–	–	–	5	8
*Iran (Islamic Republic of), Ardabil Province	<i>0.0</i>	9.2	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	177	190
*Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	<i>0.2</i>	7.6	<i>0.4</i>	–	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	189	201
Israel	0.2	23.2	0.2	0.1	0.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	6570	6704
*Israel : Jewish	0.2	23.3	0.2	0.1	0.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	5674	5797
*Israel : Arabs	<i>0.2</i>	22.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	654	661
Japan	0.1	7.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	41123	46884
Japan, Aichi Prefecture	0.1	14.7	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	–	0.2	4352	4560
*Japan, Akita Prefecture	<i>0.0</i>	14.0	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	0.1	751	788
Japan, Aomori	<i>0.1</i>	13.7	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	0.5	1417	1539
Japan, Gunma Prefecture	<i>0.0</i>	12.9	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	0.2	1153	1222
Japan, Hiroshima Prefecture	0.1	20.8	0.2	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	3547	3654
Japan, Miyagi Prefecture	<i>0.0</i>	14.4	0.1	0.1	0.1	–	<i>0.0</i>	0.1	2359	2518
Japan, Osaka Prefecture	0.1	16.5	0.2	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	5999	6269
Kuwait	<i>0.0</i>	6.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	–	376	383
*Kuwait : Kuwaitis	–	7.6	–	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	–	144	148
*Kuwait : Non-Kuwaitis	<i>0.0</i>	6.8	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	232	235
*Philippines, Manila	<i>0.0</i>	2.1	0.1	–	0.2	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	229	274
*Qatar : Qatari	<i>0.6</i>	8.1	–	<i>0.3</i>	–	–	–	–	33	35
*Republic of Korea, Busan	<i>0.0</i>	8.3	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	0.2	1321	1391
*Republic of Korea, Daegu	<i>0.0</i>	6.5	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	0.2	659	685
*Republic of Korea, Daejeon	<i>0.0</i>	5.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	305	320
*Republic of Korea, Gwangju	<i>0.0</i>	6.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	<i>0.0</i>	316	333
Republic of Korea, Incheon	<i>0.0</i>	10.8	0.2	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	1168	1192
Republic of Korea, Jeju	<i>0.1</i>	6.8	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	178	188
Republic of Korea, Seoul	0.0	8.5	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	3383	3480
Republic of Korea, Ulsan	<i>0.0</i>	6.7	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.0</i>	–	–	258	267
Republic of Korea	0.0	7.7	0.2	0.0	0.1	0.0	<i>0.0</i>	0.1	16204	16890
Singapore	<i>0.1</i>	7.3	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	1189	1214
Singapore : Chinese	<i>0.1</i>	7.2	0.2	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	954	973
Singapore : Indian	<i>0.1</i>	6.2	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	–	–	–	69	69

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Male (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Asia (contd)										
Singapore : Malay	–	8.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	–	126	131
Thailand, Bangkok	0.1	3.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	0.1	–	–	609	729
*Thailand, Chiang Mai	0.2	4.9	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	310	349
*Thailand, Khon Kaen	<i>0.1</i>	2.4	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	168	203
Thailand, Lampang	<i>0.1</i>	3.6	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	132	139
Thailand, Lopburi Province	<i>0.1</i>	5.5	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	137	142
*Thailand, Songkhla	–	4.2	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	195	223
Türkiye, Antalya	0.2	18.8	0.2	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	1194	1204
Türkiye, Bursa	0.2	20.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.3	<i>0.1</i>	–	0.2	1648	1685
*Türkiye, Edirne	<i>0.1</i>	22.2	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	379	397
*Türkiye, Erzurum	–	17.7	<i>0.3</i>	–	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	342	362
Türkiye, Eskişehir	<i>0.1</i>	22.5	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	627	633
Türkiye, Gaziantep	<i>0.2</i>	17.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	608	633
*Türkiye, Izmir	0.2	23.2	0.2	0.1	0.5	<i>0.0</i>	–	0.5	3276	3413
Türkiye, Malatya	<i>0.0</i>	16.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	385	398
Türkiye, Samsun	<i>0.2</i>	18.6	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	0.2	809	819
Türkiye, Trabzon	<i>0.1</i>	26.6	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.4</i>	–	<i>0.0</i>	0.6	721	744
Europe										
Austria	0.1	10.8	0.2	0.0	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.6	5429	5907
Austria, Carinthia	<i>0.1</i>	20.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	655	673
Austria, Tyrol	<i>0.2</i>	24.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	929	938
Austria, Vorarlberg	<i>0.2</i>	20.6	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	408	419
Belarus	0.2	13.9	0.5	<i>0.0</i>	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.3	4957	5052
*Belgium	0.2	28.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	<i>0.0</i>	17208	17276
Croatia	0.1	17.1	0.2	0.1	0.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	3763	4359
Cyprus	<i>0.2</i>	23.8	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	917	941
*Czech Republic	0.1	19.4	0.2	0.1	0.2	0.0	<i>0.0</i>	0.0	10339	10687
Denmark	0.2	25.4	0.2	0.2	0.0	–	–	0.0	7966	7998
Estonia	<i>0.2</i>	15.5	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	–	919	971
Finland	0.1	13.6	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	–	0.0	4445	4521
*France, Bas-Rhin	0.3	14.5	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	677	683
*France, Calvados	<i>0.2</i>	12.8	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	509	531
*France, Doubs	<i>0.1</i>	13.1	<i>0.1</i>	0.8	<i>0.2</i>	–	–	–	413	421
*France, Gironde	0.2	15.0	<i>0.1</i>	0.2	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1293	1307
*France, Haut-Rhin	<i>0.3</i>	11.4	<i>0.1</i>	0.3	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	515	532
*France, Hérault	0.3	13.2	<i>0.1</i>	0.7	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	963	995
*France, Isère	<i>0.1</i>	14.2	0.3	0.2	0.3	–	–	–	952	969
*France, Lille-Métropole	<i>0.3</i>	14.9	<i>0.1</i>	0.8	0.3	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	516	532
*France, Limousin	–	15.7	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	392	397
*France, Loire-Atlantique	0.3	11.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.0</i>	–	–	838	865
*France, Manche	<i>0.3</i>	11.3	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	379	400
*France, Poitou-Charentes	0.1	13.2	<i>0.1</i>	0.2	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1634	1658
*France, Somme	<i>0.3</i>	13.2	<i>0.2</i>	0.8	<i>0.2</i>	–	<i>0.0</i>	–	436	438
*France, Tarn	0.6	12.9	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	381	388
*France, Territoire de Belfort	–	11.8	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	76	77
*France, Vendée	<i>0.2</i>	13.1	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	584	597
Germany, Baden-Württemberg	0.1	14.4	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	–	2.3	6583	7912
Germany, Bavaria	0.1	17.2	0.2	0.1	0.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	13150	13839
Germany, Bremen	<i>0.1</i>	23.8	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	956	997
Germany, Hamburg	<i>0.1</i>	20.7	0.2	<i>0.1</i>	0.4	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	2069	2298
Germany, Lower Saxony	0.2	24.4	0.2	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	0.0	12328	13018
Germany, North Rhine-Westphalia	0.1	22.9	0.2	0.2	0.3	0.0	<i>0.0</i>	1.0	25771	27556
Germany, Rhineland-Palatinate	0.1	18.4	0.2	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	4704	5178
Germany, Saarland	0.1	12.0	0.2	0.3	0.3	–	–	<i>0.0</i>	892	971
Germany, Schleswig-Holstein	0.2	23.3	0.2	0.2	0.2	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	4353	4655
Iceland	–	20.4	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	293	301
Ireland	0.1	13.7	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2742	2892
*Italy, Aosta Valley	<i>0.2</i>	25.2	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	156	175
*Italy, Avellino	<i>0.1</i>	29.3	<i>0.4</i>	–	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	412	448
Italy, Basilicata	<i>0.1</i>	23.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	795	945
*Italy, Benevento	<i>0.2</i>	31.5	–	<i>0.0</i>	<i>0.3</i>	–	–	–	405	426
Italy, Bergamo	<i>0.1</i>	27.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	0.3	1677	1714
*Italy, Brescia	<i>0.1</i>	24.6	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	0.2	1616	1746
Italy, Brianza (Lecco + Monza e Brianza)	<i>0.1</i>	29.9	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1251	1283
Italy, Calabria	<i>0.1</i>	26.9	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	801	926
*Italy, Caserta	<i>0.1</i>	37.4	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	1231	1302
*Italy, Catania, Messina and Enna	0.1	31.5	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.9	3288	3439
Italy, Emilia-Romagna	0.1	28.2	0.1	0.2	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	6436	6878
Italy, Friuli-Venezia Giulia	<i>0.0</i>	23.9	0.2	0.2	0.3	–	<i>0.0</i>	–	2049	2107
Italy, Genova	<i>0.2</i>	30.4	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	1509	1583
*Italy, Lombardy, South, Pavia	<i>0.1</i>	25.7	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	0.3	900	997
Italy, Mantova and Cremona	<i>0.0</i>	25.1	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	955	1018

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Male (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Europe (contd)										
Italy, Marche	0.1	27.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2180	2285
Italy, Milan	0.1	29.4	0.1	0.1	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	5993	6417
Italy, Molise	–	23.1	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.3</i>	–	–	<i>0.7</i>	284	320
*Italy, Naples Centre	<i>0.3</i>	36.5	0.4	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1046	1171
*Italy, Naples North	<i>0.1</i>	39.1	<i>0.2</i>	–	0.5	–	<i>0.0</i>	–	1305	1361
*Italy, Naples South	<i>0.1</i>	39.1	0.3	<i>0.1</i>	0.3	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1961	2053
*Italy, Nuoro	<i>0.1</i>	18.5	–	–	–	–	–	–	141	160
*Italy, Palermo	0.3	31.9	0.2	<i>0.1</i>	0.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2134	2322
Italy, Puglia	0.0	31.2	<i>0.0</i>	0.1	0.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	7163	7741
*Italy, Ragusa and Caltanissetta	<i>0.1</i>	29.0	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	908	956
*Italy, Salerno	<i>0.1</i>	27.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	1292	1430
Italy, Sassari	<i>0.0</i>	23.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.6</i>	284	320
*Italy, Sondrio	<i>0.1</i>	27.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	–	–	<i>0.5</i>	364	399
Italy, South Tyrol	<i>0.1</i>	27.0	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	<i>0.1</i>	800	810
*Italy, Syracuse	<i>0.2</i>	32.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.2</i>	693	746
Italy, Trento	<i>0.1</i>	26.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	830	890
Italy, Turin	0.1	25.0	0.4	<i>0.0</i>	2.0	<i>0.0</i>	–	1.1	4216	4628
*Italy, Tuscany	0.1	31.2	0.3	0.1	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	4252	4624
Italy, Umbria	<i>0.0</i>	29.7	0.2	<i>0.1</i>	0.7	–	–	0.4	1411	1496
Italy, Varese	–	35.0	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	1106	1120
Italy, Veneto	0.1	25.7	0.1	0.1	0.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	7623	7865
Latvia	0.2	13.2	0.9	<i>0.0</i>	1.6	–	<i>0.0</i>	1.4	1442	1686
*Liechtenstein	<i>0.5</i>	17.0	–	–	–	–	–	–	35	35
*Lithuania	0.1	12.6	0.2	<i>0.0</i>	0.5	–	–	0.2	1655	2052
Malta	<i>0.1</i>	17.0	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	0.6	–	–	–	424	446
*The Netherlands	0.1	26.0	0.1	0.3	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	23848	24098
Norway	0.2	19.2	0.1	0.5	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	5212	5278
Poland, Kielce	<i>0.0</i>	17.6	<i>0.1</i>	–	0.5	–	–	0.4	1088	1116
*Portugal, Azores	<i>0.5</i>	18.1	<i>0.2</i>	–	–	–	–	<i>0.4</i>	146	150
Russian Federation, Arkhangelsk	<i>0.1</i>	11.6	<i>0.1</i>	–	0.4	–	–	<i>0.2</i>	474	518
Russian Federation, Kaliningrad	<i>0.3</i>	10.8	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	1.3	405	443
Russian Federation, Karelia	<i>0.4</i>	11.5	0.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	0.5	264	292
*Russian Federation, Komi Republic	<i>0.3</i>	11.9	0.6	–	0.6	<i>0.1</i>	–	0.7	329	377
Russian Federation, Murmansk	<i>0.2</i>	16.0	0.5	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.4</i>	357	372
*Russian Federation, Orenburg	0.6	15.8	0.6	–	0.3	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	1111	1147
Russian Federation, Pskov	0.7	7.4	1.2	–	1.3	<i>0.1</i>	–	0.6	259	308
*Russian Federation, Samara	0.1	13.9	0.3	–	0.1	<i>0.0</i>	–	0.2	1607	1621
Russian Federation, Vologda Region	0.8	9.1	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	–	1.8	473	498
Slovenia	<i>0.1</i>	17.6	<i>0.1</i>	0.1	0.4	–	–	–	1948	1974
Spain, Asturias	0.4	33.2	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	0.2	1305	1366
Spain, Basque Country	0.1	34.2	0.3	0.2	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3307	3428
Spain, Canary Islands	0.2	25.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1662	1729
Spain, Castellón	<i>0.2</i>	35.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1059	1074
Spain, Girona	<i>0.1</i>	31.3	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	0.6	–	–	0.3	1210	1287
Spain, Granada	1.0	26.4	0.4	0.4	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	0.2	1269	1347
Spain, La Rioja	<i>0.4</i>	30.5	<i>0.2</i>	–	0.6	<i>0.1</i>	–	1.1	549	581
Spain, Murcia	0.1	34.8	<i>0.1</i>	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	2194	2294
Spain, Navarra	<i>0.1</i>	36.6	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	0.8	–	–	<i>0.2</i>	1011	1056
Spain, Salamanca	–	22.2	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	515	553
Spain, Tarragona	<i>0.2</i>	34.7	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	0.4	–	–	<i>0.2</i>	1461	1509
*Sweden	0.1	17.6	0.1	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	0.1	10564	10571
Switzerland, Aargau	<i>0.2</i>	21.8	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	757	771
Switzerland, Basel	–	23.8	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	–	–	679	695
Switzerland, Berne Solothurn	<i>0.1</i>	24.3	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	–	–	–	1131	1160
Switzerland, East	<i>0.1</i>	24.3	<i>0.1</i>	0.3	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.2</i>	1070	1089
*Switzerland, Fribourg	<i>0.1</i>	23.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	322	326
Switzerland, Geneva	<i>0.2</i>	25.5	<i>0.4</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	619	633
*Switzerland, Graubünden Glarus	<i>0.1</i>	22.3	<i>0.2</i>	–	<i>0.4</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	334	343
*Switzerland, Lucerne	<i>0.1</i>	19.7	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	557	578
*Switzerland, Neuchâtel and Jura	<i>0.1</i>	26.3	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	–	–	366	371
Switzerland, Ticino	<i>0.1</i>	13.9	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.1</i>	327	335
Switzerland, Valais	<i>0.1</i>	26.1	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	472	477
Switzerland, Vaud	<i>0.2</i>	26.0	<i>0.2</i>	0.4	0.3	–	–	<i>0.0</i>	967	990
Switzerland, Zurich and Zug	<i>0.1</i>	24.4	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	1923	1947
Ukraine	0.2	9.9	0.5	0.0	0.6	0.0	<i>0.0</i>	0.9	15289	17750
UK, England	0.2	20.5	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	62429	65535
UK, Northern Ireland	0.2	16.4	0.2	0.2	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1505	1604
UK, Scotland	0.3	17.4	0.2	0.2	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	5260	5649
UK, Wales	0.2	18.7	0.2	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	3603	3919
Oceania										
*Australia, NSW/ACT	0.1	7.4	0.1	0.2	0.1	0.1	<i>0.0</i>	0.0	3216	3453
*Australia, Northern Territory	–	16.7	–	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	–	–	<i>0.1</i>	117	117

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Male (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Oceania (contd)										
*Australia, Northern Territory : Non-Indigenous	–	18.6	–	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.2</i>	110	110
*Australia, Northern Territory : Indigenous	–	<i>4.5</i>	–	–	<i>0.5</i>	–	–	–	7	7
*Australia, Queensland	<i>0.1</i>	21.3	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	4764	5077
Australia, South Australia	<i>0.1</i>	7.6	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	809	870
Australia, Tasmania	<i>0.3</i>	20.8	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	–	634	656
*Australia, Victoria	<i>0.0</i>	20.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	6068	6241
*Australia, Western Australia	<i>0.1</i>	7.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	909	973
*New Caledonia	–	14.2	<i>0.2</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	120	120
New Zealand	<i>0.1</i>	5.8	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1415	1532
*New Zealand : Maori	<i>0.1</i>	4.7	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	–	–	–	<i>0.1</i>	76	85
*New Zealand : Pacific peoples	<i>0.1</i>	2.7	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	–	18	18
*New Zealand : Other	<i>0.1</i>	6.3	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1288	1396
USA, Hawaii	<i>0.1</i>	12.3	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	936	963
USA, Hawaii : White	<i>0.1</i>	19.1	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	438	444
*USA, Hawaii : Japanese	–	9.3	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	197	207
*USA, Hawaii : Chinese	–	8.0	<i>0.7</i>	<i>0.2</i>	–	–	–	–	51	52
*USA, Hawaii : Hawaiian	–	8.6	–	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	–	86	89
*USA, Hawaii : Filipino	<i>0.2</i>	7.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	–	91	94

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Female

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Africa										
*Algeria, Batna	–	<i>0.5</i>	–	–	–	–	–	–	7	8
*Algeria, Tizi Ouzou	<i>0.1</i>	<i>2.7</i>	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	58	65
*Benin, Cotonou	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	1	2
*France, La Réunion	<i>0.0</i>	1.4	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	48	49
*Kenya, Eldoret	<i>0.1</i>	<i>0.5</i>	–	–	–	–	–	–	5	8
*Kenya, Nairobi	<i>0.1</i>	1.0	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	–	29	41
Mauritius	<i>0.1</i>	0.6	<i>0.1</i>	–	<i>0.3</i>	–	–	0.2	63	65
*Morocco, Casablanca	<i>0.0</i>	0.5	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	80	83
*Seychelles	<i>0.3</i>	<i>1.0</i>	–	–	–	–	–	–	4	6
*South Africa, Eastern Cape	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	7	8
*Uganda, Kyadondo County	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	19	32
*Uganda, Gulu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
*Zimbabwe, Bulawayo : African	<i>0.3</i>	<i>0.4</i>	–	–	–	–	–	–	6	17
*Zimbabwe, Harare : African	1.5	1.2	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	51	74
America, Central and South, and Caribbean										
*Argentina, Entre Ríos Province	<i>0.2</i>	2.2	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	80	89
*Argentina, Mendoza	<i>0.1</i>	1.4	0.1	–	0.2	–	–	<i>0.0</i>	124	144
Brazil, Aracaju	<i>0.1</i>	1.3	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	22	24
*Brazil, Barretos	<i>0.0</i>	2.0	–	–	–	–	–	<i>0.1</i>	38	42
Brazil, Belo Horizonte	<i>0.1</i>	2.5	<i>0.0</i>	–	0.1	–	<i>0.0</i>	0.2	315	345
*Brazil, Campinas	<i>0.0</i>	3.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	<i>0.3</i>	114	130
*Brazil, Curitiba	<i>0.0</i>	1.7	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.2</i>	118	146
Brazil, Goiânia	<i>0.2</i>	2.1	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	88	99
*Brazil, Jaú	–	<i>1.4</i>	–	–	–	–	–	–	8	8
Brazil, João Pessoa	<i>0.1</i>	0.8	<i>0.5</i>	–	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	27	31
Brazil, Recife	<i>0.0</i>	0.9	0.4	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	65	95
Chile, Region of Antofagasta	–	4.6	<i>0.2</i>	–	<i>0.3</i>	–	–	–	55	69
Chile, Valdivia	<i>0.0</i>	0.9	–	<i>0.0</i>	–	–	–	–	17	27
Colombia, Bucaramanga	–	0.7	–	–	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	33	41
Colombia, Cali	<i>0.1</i>	0.9	<i>0.1</i>	–	0.2	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	108	137
Colombia, Manizales	<i>0.1</i>	1.7	–	–	–	–	–	<i>0.1</i>	32	39
Colombia, Pasto	–	1.3	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	21	25
Costa Rica	<i>0.1</i>	0.6	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	0.2	102	153
Ecuador, Guayaquil	<i>0.0</i>	0.8	<i>0.1</i>	–	–	–	–	<i>0.0</i>	63	70
Ecuador, Manabí	<i>0.0</i>	0.4	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	21	24
Ecuador, Quito	<i>0.0</i>	1.4	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	86	97
*France, Guadeloupe	<i>0.1</i>	0.8	–	–	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	–	–	32	33
*France, Martinique	<i>0.2</i>	1.0	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	37	38
*Peru, Lima	0.1	1.3	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	0.1	294	367
*Trinidad and Tobago	<i>0.0</i>	0.7	–	–	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.1</i>	28	35
USA, Puerto Rico	0.1	2.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	541	564
*Uruguay	<i>0.0</i>	3.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	586	673
America, North										
Canada, Alberta	0.1	5.3	<i>0.0</i>	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	993	1036
Canada, British Columbia	0.1	5.0	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	1525	1621
*Canada, Manitoba	<i>0.1</i>	5.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	394	418
*Canada, New Brunswick	<i>0.1</i>	6.3	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	306	319
*Canada, Newfoundland	<i>0.2</i>	6.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	227	230
Canada, Ontario	0.1	5.4	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	4525	4715
*Canada, Prince Edward Island	<i>0.1</i>	6.5	–	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	–	–	–	63	65
Canada, Quebec	0.1	6.5	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3313	3531
Canada, Saskatchewan	<i>0.1</i>	5.8	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	380	405
*Canada, Yukon	–	<i>4.9</i>	–	–	–	–	–	–	6	6
USA	0.1	4.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	86451	89415
USA : White	0.1	4.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	76632	79155
USA : Black	0.2	3.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	6816	7117
USA, NPCR	0.1	4.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	83504	86379
USA, NPCR : White	0.1	4.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	74010	76456
USA, NPCR : Black	0.2	3.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	6726	7024
USA, NPCR : Asian and Pacific Islander	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1527	1574
USA, NPCR : American Indian	0.1	1.7	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	264	278
*USA, SEER (18 registries)	0.1	4.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20592	21295
*USA, SEER (18 registries) : White	0.1	4.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17540	18121
*USA, SEER (18 registries) : Non-Hispanic White	0.1	4.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16126	16663
*USA, SEER (18 registries) : Hispanic White	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	1414	1458
*USA, SEER (18 registries) : Black	0.2	3.0	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1671	1740
*USA, SEER (18 registries) : Asian and Pacific Islander	0.0	1.8	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	988	1024
*USA, SEER (9 registries)	0.1	4.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7366	7614
*USA, SEER (9 registries) : White	0.1	4.7	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	6195	6404
*USA, SEER (9 registries) : Black	0.2	3.5	0.2	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	625	647
USA, Alabama	0.1	3.9	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1173	1230
USA, Alabama : White	0.1	4.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	947	989

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Female (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
America, North (contd)										
USA, Alabama : Black	<i>0.0</i>	2.8	0.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	211	226
USA, Alaska	<i>0.2</i>	4.7	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	141	148
*USA, Alaska : Alaska, Natives	<i>0.5</i>	<i>2.0</i>	<i>0.3</i>	–	–	–	–	–	11	14
USA, Arizona	0.1	4.1	0.1	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1657	1714
USA, Arizona : White	0.1	4.3	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1579	1635
USA, Arizona : Black	<i>0.2</i>	3.3	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	41	41
*USA, Arizona : Asian and Pacific Islander	–	1.5	–	–	–	–	–	–	17	17
USA, Arizona : American Indian	<i>0.2</i>	<i>0.4</i>	<i>0.3</i>	–	–	–	–	–	10	11
USA, Arkansas	0.1	4.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	774	803
USA, Arkansas : White	0.1	4.4	0.1	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	685	710
USA, Arkansas : Black	<i>0.2</i>	3.3	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	72	75
USA, California	0.1	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7605	7868
USA, California : White	0.1	3.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6397	6616
USA, California : Black	0.1	2.8	0.1	<i>0.0</i>	0.1	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	400	415
USA, California : Asian and Pacific Islander	0.0	1.9	0.1	<i>0.0</i>	0.0	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	663	686
*USA, California, Los Angeles County	0.1	3.1	0.1	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1714	1759
*USA, California, Los Angeles County : White	0.1	3.5	0.1	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1325	1358
*USA, California, Los Angeles County : Non-Hispanic White	0.1	4.7	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1005	1030
*USA, California, Los Angeles County : Hispanic White	0.1	2.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	320	328
*USA, California, Los Angeles County : Black	<i>0.1</i>	2.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	153	160
*USA, California, Los Angeles County : Chinese	–	1.6	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	55	57
*USA, California, Los Angeles County : Filipino	<i>0.1</i>	1.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	29	29
*USA, California, Los Angeles County : Korean	<i>0.0</i>	2.3	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	33	34
*USA, California, Los Angeles County : Asian and Pacific Islander	<i>0.1</i>	1.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	204	209
*USA, California, San Francisco Bay Area	0.1	3.5	0.0	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	962	989
*USA, California, San Francisco Bay Area : White	0.1	4.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	716	739
*USA, California, San Francisco Bay Area : Non-Hispanic White	0.1	4.4	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	630	653
*USA, California, San Francisco Bay Area : Hispanic White	<i>0.0</i>	2.8	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	<i>0.1</i>	86	86
*USA, California, San Francisco Bay Area : Black	<i>0.1</i>	2.9	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	74	76
*USA, California, San Francisco Bay Area : Asian and Pacific Islander	<i>0.0</i>	1.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	151	153
USA, Colorado	0.1	4.1	0.0	0.0	0.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	1134	1178
USA, Colorado : White	0.1	4.1	<i>0.0</i>	0.0	0.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	1054	1094
*USA, Colorado : Black	<i>0.3</i>	2.3	–	–	<i>0.3</i>	–	–	–	22	22
*USA, Colorado : Asian and Pacific Islander	–	1.7	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	14	17
USA, Connecticut	0.2	6.0	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1380	1405
USA, Connecticut : White	0.1	6.3	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1285	1306
USA, Connecticut : Black	<i>0.3</i>	3.7	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	71	74
USA, District of Columbia	<i>0.2</i>	4.0	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	133	136
USA, District of Columbia : White	–	3.0	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	33	35
USA, District of Columbia : Black	<i>0.3</i>	4.5	<i>0.2</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	97	98
USA, Florida	0.1	4.3	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	6572	6774
USA, Florida : White	0.1	4.6	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	5846	5982
USA, Florida : Black	0.2	2.3	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	388	402
USA, Florida : Asian and Pacific Islander	<i>0.0</i>	1.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	38	38
USA, Georgia	0.2	4.0	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	2126	2232
USA, Georgia : White	0.1	4.5	0.0	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	1626	1702
USA, Georgia : Black	0.2	3.0	0.2	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	468	496
USA, Georgia : Asian and Pacific Islander	–	1.7	–	–	–	–	–	–	24	25
*USA, Georgia, Atlanta	0.1	3.6	0.1	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	610	639
*USA, Georgia, Atlanta : White	0.1	4.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	392	410
*USA, Georgia, Atlanta : Black	<i>0.1</i>	3.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	197	206
USA, Idaho	<i>0.1</i>	4.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	420	447
USA, Indiana	0.1	5.1	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1890	1947
USA, Indiana : White	0.1	5.2	0.1	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1764	1814
USA, Indiana : Black	<i>0.1</i>	3.3	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	101	106
*USA, Iowa	0.1	4.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	896	929
USA, Kentucky	0.2	5.4	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	1400	1440
USA, Louisiana	0.1	4.1	<i>0.0</i>	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1061	1083
USA, Louisiana : White	0.1	4.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	820	837
USA, Louisiana : Black	0.2	3.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	232	237
*USA, Louisiana, New Orleans	<i>0.2</i>	4.1	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	206	210
*USA, Louisiana, New Orleans : White	<i>0.2</i>	4.6	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.1</i>	139	141
*USA, Louisiana, New Orleans : Black	<i>0.2</i>	3.4	–	–	–	–	<i>0.1</i>	–	64	66
USA, Maine	<i>0.1</i>	6.4	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	594	618
USA, Maryland	0.1	4.5	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	1579	1644
USA, Maryland : White	0.1	5.1	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1184	1229
USA, Maryland : Black	0.2	3.5	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	347	366
USA, Maryland : Asian and Pacific Islander	<i>0.1</i>	2.2	–	–	–	<i>0.1</i>	–	–	43	44
USA, Massachusetts	0.1	5.8	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2399	2475
USA, Massachusetts : White	0.2	6.2	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2268	2340
USA, Massachusetts : Black	<i>0.1</i>	2.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	–	75	77
USA, Massachusetts : Asian and Pacific Islander	–	1.5	–	–	–	–	–	–	21	21

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Female (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
America, North (contd)										
USA, Michigan	0.1	5.2	0.0	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	3176	3287
USA, Michigan : White	0.1	5.5	0.0	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2829	2932
USA, Michigan : Black	0.2	3.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	296	304
USA, Michigan : Asian and Pacific Islander	–	1.4	–	–	–	–	–	–	16	16
*USA, Michigan, Detroit	0.1	5.2	0.0	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1258	1290
*USA, Michigan, Detroit : White	0.1	5.7	<i>0.0</i>	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1006	1032
*USA, Michigan, Detroit : Black	0.2	4.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	226	232
USA, Minnesota	0.1	5.2	0.1	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1582	1627
USA, Minnesota : White	0.1	5.2	0.1	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1505	1550
USA, Minnesota : Black	–	3.9	–	–	–	–	–	–	27	27
*USA, Minnesota : Asian and Pacific Islander	–	2.6	–	–	–	–	–	–	17	17
USA, Mississippi	0.1	3.9	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	663	678
USA, Missouri	0.1	4.5	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1688	1732
USA, Missouri : White	0.1	4.6	0.1	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1515	1553
USA, Missouri : Black	<i>0.2</i>	4.3	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	149	152
USA, Montana	<i>0.1</i>	5.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	355	367
*USA, Montana : American Indian	–	<i>3.1</i>	–	–	–	–	–	–	6	6
USA, Nebraska	0.1	4.7	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	533	548
USA, Nebraska : White	0.1	4.7	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	513	526
*USA, Nebraska : Black	–	5.6	<i>0.3</i>	–	–	<i>0.3</i>	–	–	17	18
USA, Nevada	0.1	4.8	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	750	767
USA, Nevada : White	0.1	5.4	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	678	693
USA, Nevada : Black	–	3.0	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	–	33	34
*USA, Nevada : Asian and Pacific Islander	<i>0.1</i>	1.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	28	29
USA, New Jersey	0.2	5.6	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	3143	3224
USA, New Jersey : White	0.1	6.2	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2770	2840
USA, New Jersey : Black	0.2	3.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	234	241
USA, New Mexico	0.1	3.1	0.2	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	0.1	415	436
USA, New Mexico : White	<i>0.1</i>	3.3	<i>0.1</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	0.1	381	401
USA, New Mexico : Non-Hispanic White	<i>0.1</i>	4.0	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.1</i>	275	290
USA, New Mexico : Hispanic White	<i>0.1</i>	2.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	106	111
*USA, New Mexico : American Indian	<i>0.2</i>	1.1	<i>0.7</i>	–	<i>0.4</i>	–	–	–	18	19
USA, New York State	0.1	5.6	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	6731	6909
USA, New York State : White	0.1	6.5	0.0	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	5891	6039
USA, New York State : Black	0.1	3.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	630	653
USA, New York State : Asian and Pacific Islander	–	2.3	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	182	187
USA, North Carolina	0.1	4.8	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2818	2909
USA, North Carolina : White	0.1	5.2	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2350	2415
USA, North Carolina : Black	0.1	3.8	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	428	452
USA, North Carolina : Asian and Pacific Islander	<i>0.1</i>	1.3	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	15	15
*USA, North Carolina : American Indian	–	<i>1.6</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	–	10	12
USA, North Dakota	<i>0.2</i>	4.4	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	177	184
USA, Ohio	0.1	5.1	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3693	3836
USA, Ohio : White	0.1	5.2	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	3358	3486
USA, Ohio : Black	<i>0.1</i>	3.7	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	272	286
*USA, Ohio : Asian and Pacific Islander	<i>0.2</i>	1.6	–	–	–	–	–	–	16	16
USA, Oklahoma	0.1	4.2	0.1	<i>0.0</i>	0.1	–	–	<i>0.0</i>	918	940
USA, Oklahoma : White	0.1	4.4	0.1	<i>0.1</i>	0.2	–	–	<i>0.0</i>	819	838
USA, Oklahoma : Black	<i>0.1</i>	3.9	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	51	51
USA, Oklahoma : American Indian	<i>0.2</i>	2.4	<i>0.2</i>	–	–	–	–	–	36	39
USA, Oregon	0.1	4.7	0.1	0.0	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1154	1203
USA, Oregon : White	0.1	4.7	0.1	0.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1083	1130
*USA, Oregon : Black	–	5.8	–	–	–	–	–	–	16	18
*USA, Oregon : Asian and Pacific Islander	–	1.5	–	–	–	–	–	–	12	12
USA, Rhode Island	0.2	6.8	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	464	475
USA, Rhode Island : White	0.2	7.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	450	460
*USA, Rhode Island : Black	–	3.5	–	–	–	–	–	–	10	10
USA, South Carolina	0.1	4.4	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1324	1392
USA, South Carolina : White	0.1	4.8	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1070	1116
USA, South Carolina : Black	0.2	3.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	242	264
USA, South Dakota	<i>0.2</i>	4.8	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	230	234
USA, Tennessee	0.1	4.9	0.1	0.0	0.0	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1831	1879
USA, Tennessee : White	0.1	5.2	0.0	0.1	0.0	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1662	1707
USA, Tennessee : Black	<i>0.1</i>	3.0	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	157	160
USA, Texas	0.1	3.1	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	4164	4438
USA, Texas : White	0.1	3.3	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	3705	3947
USA, Texas : Black	0.1	2.6	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	0.1	372	399
USA, Texas : Asian and Pacific Islander	–	1.4	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	69	72
USA, Utah	<i>0.0</i>	3.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	348	359
USA, Vermont	<i>0.2</i>	6.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	247	255
USA, Washington State	0.1	4.8	0.1	0.0	0.0	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1874	1946
*USA, Washington, Seattle	0.1	4.7	0.1	0.0	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1241	1301

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Female (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
America, North (contd)										
USA, West Virginia	0.2	5.8	0.0	0.1	0.1	0.0	–	0.0	676	697
USA, Wyoming	0.1	4.6	0.1	0.2	0.1	–	–	–	139	143
Asia										
Bahrain : Bahrainis	–	2.5	–	–	–	–	–	0.1	33	34
Brunei Darussalam	0.1	1.1	0.1	–	0.2	–	–	–	14	14
*China, Anfu County	0.1	0.8	0.1	–	–	–	–	–	10	13
*China, Anguo City	–	0.3	–	–	0.5	–	–	–	11	18
*China, Anshan City	0.0	1.6	0.0	–	0.1	–	–	–	152	195
*China, Aohan District, Chifeng City	–	1.3	0.0	–	0.1	–	–	0.1	31	41
*China, Arun District	0.2	0.2	–	–	1.1	–	–	–	12	27
*China, Baoding City	0.0	0.4	0.1	0.0	0.6	–	–	–	43	58
*China, Beijing City	0.0	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	–	–	1199	1445
*China, Binhai County	0.7	0.2	0.0	–	–	–	–	–	44	61
*China, Cangzhou City	–	0.2	–	–	1.2	–	–	–	23	29
China, Changfeng County	–	0.4	0.0	–	–	–	–	–	9	23
China, Changzhou City	0.0	1.0	0.1	–	0.0	–	–	–	126	160
China, Ci Xian County	–	1.1	–	–	–	–	–	–	20	20
China, Cixi City	–	1.0	0.0	–	–	–	–	0.0	60	78
*China, Dafeng District, Yancheng City	0.2	1.3	0.1	–	–	–	–	–	67	72
China, Dalian City	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	–	–	0.1	290	341
*China, Dancheng County	–	0.5	0.2	0.0	–	–	–	–	22	40
China, Dangtu County	–	0.2	–	–	–	–	–	–	4	6
*China, Danyang City	–	0.5	0.1	0.0	–	–	–	0.2	36	46
*China, Dawukou District, Shizuishan City	–	1.1	–	–	0.7	–	–	–	18	21
*China, Dehui City	–	1.6	0.0	–	–	–	–	–	48	72
*China, Donggang City	0.0	0.2	0.0	–	0.7	–	–	0.2	30	64
*China, Dongguan City	–	0.9	0.0	0.0	–	0.0	–	0.2	57	64
China, Donghai County	0.0	0.7	0.0	–	–	–	–	–	28	35
*China, Dongtai City	0.2	0.3	0.2	–	–	–	–	0.0	49	66
China, Duanzhou District, Zhaoqing City	–	0.7	–	–	0.0	–	–	–	9	15
*China, Ewenkizu Zizhiqi	–	0.9	–	2.3	–	–	–	–	9	9
*China, Faku County	–	1.7	–	–	0.1	–	–	0.0	37	42
*China, Fangcheng County	–	–	0.0	–	0.4	–	–	0.9	29	29
*China, Feicheng County	–	1.0	0.0	–	–	–	–	–	45	63
China, Feixi County	–	0.4	0.1	–	–	–	–	–	22	41
China, Fuqing City	–	0.2	0.1	–	0.1	0.0	–	0.1	18	23
*China, Ganyu District, Lianyungang City	0.1	0.4	0.0	–	–	–	–	0.0	25	45
*China, Ganzhou District, Zhangye City	0.1	0.4	0.1	–	0.1	–	–	–	5	11
*China, Gaocheng City	–	0.5	0.1	–	0.3	–	–	–	23	25
China, Gaomi City	0.0	0.9	0.1	–	–	–	–	–	37	48
China, Gong'an County	–	1.8	0.1	–	–	–	–	–	72	73
*China, Guang'an District, Guang'an City	0.1	0.5	0.0	–	–	–	–	–	14	22
China, Guanghan City	0.2	0.3	0.1	–	0.2	–	–	–	17	30
China, Guangzhou City	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	406	503
*China, Guanyun County	–	1.0	0.1	–	–	–	–	–	36	39
China, Guilin City	0.1	0.6	0.0	0.1	0.3	–	–	–	28	40
*China, Hai'an City	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	–	–	–	38	75
China, Hailar District, Hulun Buir City	0.1	1.4	0.1	–	0.3	–	–	–	23	25
China, Haimen City	0.0	0.9	0.0	–	0.5	0.1	0.0	–	83	107
China, Haining City	–	0.9	0.0	–	–	0.0	–	–	37	45
China, Hangzhou City	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	–	0.1	458	546
China, Hebi City	0.3	0.1	0.2	–	0.1	–	–	–	9	14
China, Hefei City	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	–	–	0.0	76	126
China, Hengdong	–	0.6	–	–	–	–	–	–	11	13
*China, Hengfeng County	0.3	–	–	–	–	–	–	–	2	2
*China, Hepu County	–	0.2	0.0	–	0.2	–	–	–	13	39
China, Honghu City	0.2	0.7	0.1	–	–	–	–	–	30	34
China, Hongshan District, Chifeng City	–	1.4	0.1	0.3	0.1	–	–	–	28	44
*China, Hongta District, Yuxi City	0.1	0.5	–	–	–	–	–	–	10	29
*China, Huaiyin District, Huai'an City	0.0	0.3	0.0	–	–	–	–	–	13	24
*China, Yinzhou District, Ningbo City	–	1.3	0.1	–	–	–	–	–	15	16
*China, Jiange County	–	0.5	–	–	–	–	–	–	8	12
China, Jiangmen City	–	0.9	0.1	–	0.1	–	–	–	30	38
*China, Jiangyin City	0.0	0.9	0.1	0.0	–	–	–	–	65	89
*China, Jiashan County	–	1.0	0.2	–	–	–	–	–	26	27
China, Jiaxing City	0.0	0.9	0.1	–	0.0	–	–	0.0	30	44
China, Jiayu County	–	0.3	–	–	–	–	–	0.3	4	6
*China, Jinan City	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	–	–	0.1	135	190
*China, Jingtai County	0.2	1.3	–	0.2	0.2	–	–	–	12	17
*China, Jingxian	–	0.4	0.2	–	0.1	–	–	–	9	10
*China, Jintan District, Changzhou City	–	1.4	0.2	–	–	–	–	–	42	47
*China, Jiulongpo District, Chongqing City	0.2	0.7	0.1	–	0.1	–	–	–	41	62

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Female (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Asia (contd)										
*China, Jiyuan City	–	1.3	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	26	36
China, Kaihua County	–	1.1	<i>0.2</i>	–	–	–	<i>0.1</i>	–	19	24
China, Kunshan City	–	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	1.0	39	52
China, Langzhong City	<i>0.1</i>	0.8	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	17	25
*China, Liangshan County	<i>0.1</i>	0.4	–	<i>0.1</i>	–	–	–	–	18	31
*China, Lianshui County	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	–	–	–	–	0.7	51	57
China, Lianyungang City	<i>0.0</i>	1.0	–	–	<i>0.0</i>	–	–	–	45	59
China, Linhe District, Bayannur City	<i>0.2</i>	1.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	–	21	23
China, Linqu County	–	1.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	45	54
*China, Linzhou City	–	0.4	<i>0.2</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	25	45
China, Liuzhou City	<i>0.0</i>	1.1	–	–	<i>0.0</i>	–	–	–	43	53
China, Liyang City	<i>0.0</i>	0.6	–	–	–	–	–	–	25	38
*China, Longquan City	–	1.7	–	–	–	–	–	–	14	20
China, Lucheng District, Wenzhou City	<i>0.0</i>	1.5	–	–	–	–	–	–	35	43
China, Luoding City	–	<i>0.3</i>	–	–	–	–	–	–	6	8
*China, Luohe City	<i>0.1</i>	0.3	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	37	49
*China, Luoyang City	<i>0.0</i>	0.5	0.6	<i>0.1</i>	0.4	–	–	–	74	101
*China, Luquan City	–	<i>0.4</i>	–	–	<i>0.2</i>	–	–	–	8	20
China, Ma'anshan City	–	1.5	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	37	43
*China, Macheng City	–	0.6	<i>0.1</i>	–	<i>0.4</i>	–	–	–	27	29
China, Meihekou City	<i>0.1</i>	1.6	<i>0.2</i>	–	–	–	–	–	41	50
*China, Mengjin County	–	<i>0.6</i>	<i>0.2</i>	–	<i>0.3</i>	–	–	–	16	24
China, Nangang District, Harbin City	<i>0.0</i>	1.2	<i>0.2</i>	–	–	–	–	–	70	91
*China, Nanhai District, Foshan City	–	0.8	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	29	53
*China, Nantong City	<i>0.1</i>	0.7	–	<i>0.0</i>	0.3	–	–	–	79	120
*China, Nanxiong City	–	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	–	–	–	–	–	11	16
China, Neixiang County	–	<i>0.3</i>	–	–	–	–	–	–	7	12
*China, Qianxi County	–	<i>0.6</i>	–	–	–	–	–	–	9	10
China, Qidong County	<i>0.0</i>	0.7	0.2	–	0.6	–	–	–	113	148
China, Qingyang District, Chengdu City	<i>0.0</i>	1.7	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.3	–	–	–	88	126
China, Qingzhou City	–	1.2	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	51	64
*China, Rudong County	<i>0.0</i>	0.3	<i>0.1</i>	–	1.0	–	–	–	83	125
*China, Rugao City	0.1	0.4	0.2	–	–	–	–	–	74	111
*China, Rural areas of Shanghai City	<i>0.0</i>	1.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	681	861
China, Ruyang County	–	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.5</i>	–	–	–	9	19
*China, Shan County	<i>0.0</i>	0.3	<i>0.0</i>	–	–	–	–	<i>0.0</i>	14	23
China, Shanghai City	0.0	1.5	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	787	984
China, Shangyu District, Shaoxing City	<i>0.0</i>	1.0	<i>0.0</i>	–	–	–	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	47	57
*China, Shapingba District, Chongqing City	<i>0.0</i>	0.6	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	–	<i>0.0</i>	–	39	53
China, She Xian County	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
China, Sheyang County	<i>0.1</i>	0.4	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	30	66
*China, Shijiazhuang City	<i>0.0</i>	0.9	0.2	–	<i>0.2</i>	–	–	–	73	82
China, Shunde District, Foshan City	–	0.6	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	37	67
*China, Song County	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	6	10
China, Suzhou City	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	0.2	–	–	0.7	175	235
*China, Tengzhou City	–	1.3	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	80	86
*China, Wangdu County	–	<i>0.7</i>	–	–	–	–	–	<i>0.5</i>	8	9
*China, Wanzai County	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	–	–	–	–	–	9	11
*China, Wu'an City	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	–	–	–	–	–	–	7	13
China, Wuhan City	–	–	–	–	–	–	–	1.5	408	453
*China, Wuhu City	–	0.8	–	–	–	–	–	–	51	69
China, Wuxi City	<i>0.0</i>	1.3	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	187	226
China, Wuzhou City	–	1.4	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	28	40
China, Xiangfu District, Kaifeng City	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	12	21
China, Xianju County	–	0.7	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	17	24
*China, Xin'an County	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.3</i>	–	–	<i>0.0</i>	6	9
*China, Xining City	<i>0.0</i>	0.5	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	0.8	38	45
*China, Xinji City	–	0.5	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	22	30
*China, Xinluo District, Longyan City	–	<i>0.6</i>	–	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	12	22
*China, Xinzhou District, Shangrao City	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	14	20
China, Xiping County	<i>0.1</i>	0.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	–	35	41
*China, Xishan District, Kunming City	–	0.6	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	13	17
*China, Xuyi County	–	0.8	–	–	–	–	–	–	19	23
*China, Ya'an City	<i>0.1</i>	0.7	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.7	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	90	113
*China, Yakeshi City	<i>0.1</i>	0.7	<i>0.1</i>	–	<i>0.3</i>	–	–	–	18	25
China, Yancheng	–	0.7	–	–	–	–	–	–	45	69
*China, Yangquan City	<i>0.1</i>	2.4	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	52	57
*China, Yangzhong City	<i>0.1</i>	0.3	–	–	–	–	–	–	9	13
*China, Yanji City	–	1.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	<i>0.0</i>	36	49
*China, Yanshi City	<i>0.0</i>	0.5	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	16	33
China, Yanting County	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	11	13
*China, Yi'an District, Tongling City	<i>0.1</i>	<i>0.7</i>	<i>0.4</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	12	13

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Female (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Asia (contd)										
*China, Yingdong District, Fuyang City	<i>0.0</i>	0.8	–	–	–	–	–	–	18	24
*China, Yiyuan County	<i>0.1</i>	0.5	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	16	27
China, Yong'an City	–	<i>0.3</i>	–	–	<i>0.6</i>	–	–	–	11	13
*China, Yongding District, Longyan City	–	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.4</i>	–	–	–	16	19
China, Yongkang City	<i>0.0</i>	1.2	–	–	–	–	–	<i>0.1</i>	36	41
*China, Yucheng County	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	–	–	–	–	–	13	23
China, Yueyanglou District, Yueyang City	–	<i>0.8</i>	–	–	–	–	–	–	9	9
China, Yunmeng County	–	–	<i>0.4</i>	–	–	–	–	–	8	17
*China, Yunyang District, Shiyan City	<i>0.1</i>	1.3	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	15	16
China, Chongqing Yuzhong District	<i>0.0</i>	0.7	<i>0.1</i>	–	<i>0.3</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	33	52
*China, Zanhuan County	–	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	–	5	10
*China, Zhangjiagang City	<i>0.1</i>	1.0	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	57	76
*China, Zhaoyuan City	–	1.2	–	–	–	–	–	–	37	55
*China, Zhengding County	–	0.8	–	–	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	15	16
*China, Zhongshan City	–	1.3	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	81	96
China, Zhongxiang City	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.7</i>	–	–	–	35	48
*China, Zhuanghe City	–	1.3	<i>0.0</i>	–	<i>0.3</i>	–	–	<i>0.0</i>	75	91
*China, Zhuhai City	–	1.1	–	–	<i>0.0</i>	–	–	–	41	57
India, Ahmedabad, Urban	<i>0.1</i>	0.5	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	62	63
India, Aurangabad	–	0.9	–	–	–	–	–	–	23	24
India, Bangalore	<i>0.1</i>	0.5	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	94	96
India, Barshi, Paranda, and Bhum	–	<i>0.2</i>	–	–	–	–	–	–	3	4
*India, Bhopal	–	0.7	–	–	–	–	–	<i>0.0</i>	19	19
India, Chandigarh	<i>0.0</i>	1.0	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	24	24
*India, Chennai	<i>0.0</i>	0.6	<i>0.0</i>	–	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	103	131
India, Dibrugarh	–	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	7	9
*India, Dindigul, Ambilikkai	–	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	33	42
India, Kamrup Urban District	–	0.9	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.1</i>	–	–	23	24
India, Kollam	–	0.4	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	29	42
*India, Manipur	<i>0.0</i>	0.3	–	–	–	–	–	–	16	17
India, Meghalaya	–	0.6	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	17	21
India, Mizoram	–	1.0	<i>0.0</i>	–	–	–	–	<i>0.1</i>	18	20
India, Mumbai	<i>0.0</i>	0.8	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	0.1	305	360
*India, New Delhi	<i>0.0</i>	0.8	<i>0.0</i>	–	<i>0.3</i>	–	–	–	226	289
India, Poona	<i>0.0</i>	0.8	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	104	117
*India, Sangrur district	–	0.5	–	–	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	15	16
India, SAS Nagar	–	0.7	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	21	22
*India, Tamil Nadu	0.0	0.3	0.0	–	0.1	<i>0.0</i>	–	0.0	896	1063
*India, Tripura	–	0.2	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	12	13
India, Trivandrum	<i>0.0</i>	0.8	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	82	89
India, Wardha	<i>0.0</i>	0.3	–	–	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	14	18
India, West Arunachal	–	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	–	1	1
*Iran (Islamic Republic of), Ardabil Province	<i>0.0</i>	2.1	<i>0.2</i>	–	–	–	–	<i>0.0</i>	46	53
*Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	–	2.1	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.1</i>	56	66
Israel	0.1	4.1	0.0	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	0.0	1440	1498
*Israel : Jewish	0.1	4.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	0.0	1303	1354
*Israel : Arabs	<i>0.1</i>	2.4	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	84	86
Japan	0.0	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12218	15561
Japan, Aichi Prefecture	0.0	2.8	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	1029	1154
*Japan, Akita Prefecture	<i>0.0</i>	2.4	<i>0.0</i>	–	–	–	–	0.1	203	224
Japan, Aomori	<i>0.0</i>	3.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	0.1	472	556
Japan, Gunma Prefecture	<i>0.0</i>	2.7	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	313	356
Japan, Hiroshima Prefecture	0.1	3.7	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	0.0	860	938
Japan, Miyagi Prefecture	0.0	3.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.0	648	771
Japan, Osaka Prefecture	0.1	3.2	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	1487	1605
Kuwait	<i>0.1</i>	1.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	64	74
*Kuwait : Kuwaitis	<i>0.1</i>	1.7	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	40	45
*Kuwait : Non-Kuwaitis	<i>0.3</i>	1.4	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	–	–	24	29
*Philippines, Manila	<i>0.0</i>	0.7	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	139	169
*Qatar : Qatari	–	<i>1.7</i>	–	–	–	–	–	–	7	9
*Republic of Korea, Busan	<i>0.0</i>	1.5	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	307	344
*Republic of Korea, Daegu	<i>0.0</i>	1.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	168	185
*Republic of Korea, Daejeon	<i>0.0</i>	1.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	82	92
*Republic of Korea, Gwangju	–	0.8	<i>0.0</i>	–	–	–	–	–	61	72
Republic of Korea, Incheon	<i>0.0</i>	1.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	248	263
Republic of Korea, Jeju	<i>0.1</i>	0.7	–	–	–	–	–	<i>0.1</i>	30	43
Republic of Korea, Seoul	0.0	1.5	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	773	825
Republic of Korea, Ulsan	<i>0.1</i>	1.3	<i>0.1</i>	–	–	–	–	–	64	69
Republic of Korea	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	<i>0.0</i>	0.0	3682	4126
Singapore	<i>0.0</i>	1.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	337	349
Singapore : Chinese	<i>0.0</i>	1.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	281	292
Singapore : Indian	–	2.6	–	–	–	–	–	–	27	27

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Female (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Asia (contd)										
Singapore : Malay	<i>0.1</i>	1.0	<i>0.1</i>	—	—	—	—	—	21	21
Thailand, Bangkok	0.1	0.9	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	—	243	294
*Thailand, Chiang Mai	—	1.5	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	—	115	132
*Thailand, Khon Kaen	<i>0.0</i>	0.4	<i>0.1</i>	—	<i>0.0</i>	—	—	—	39	5
Thailand, Lampang	<i>0.0</i>	1.5	<i>0.1</i>	—	—	—	—	—	59	62
Thailand, Lopburi Province	<i>0.0</i>	1.2	<i>0.0</i>	—	—	—	—	—	37	42
*Thailand, Songkhla	<i>0.0</i>	0.4	<i>0.1</i>	—	—	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	31	37
Türkiye, Antalya	<i>0.1</i>	2.1	<i>0.0</i>	—	—	—	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	157	158
Türkiye, Bursa	<i>0.1</i>	2.0	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	202	211
*Türkiye, Edirne	<i>0.1</i>	2.5	—	—	—	—	—	—	47	48
*Türkiye, Erzurum	—	1.9	<i>0.1</i>	—	<i>0.0</i>	—	—	<i>0.1</i>	46	51
Türkiye, Eskişehir	<i>0.0</i>	3.5	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	121	124
Türkiye, Gaziantep	<i>0.0</i>	1.9	—	—	—	—	—	<i>0.0</i>	78	84
*Türkiye, Izmir	0.1	3.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	—	0.1	563	604
Türkiye, Malatya	—	1.8	—	—	—	—	—	—	49	51
Türkiye, Samsun	<i>0.1</i>	2.3	<i>0.0</i>	—	<i>0.1</i>	—	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	122	125
Türkiye, Trabzon	<i>0.1</i>	2.7	<i>0.1</i>	—	<i>0.0</i>	—	—	<i>0.2</i>	108	114
Europe										
Austria	0.1	2.7	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	—	0.2	1745	1955
Austria, Carinthia	0.4	5.6	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	—	—	233	247
Austria, Tyrol	<i>0.1</i>	5.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	—	—	<i>0.0</i>	261	263
Austria, Vorarlberg	<i>0.2</i>	4.9	—	—	<i>0.0</i>	—	—	—	109	111
Belarus	0.0	2.1	0.1	<i>0.0</i>	0.0	<i>0.0</i>	—	0.0	1311	1346
*Belgium	0.1	5.8	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	4333	4376
Croatia	0.1	4.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	1226	1490
Cyprus	<i>0.0</i>	3.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	—	—	—	—	154	164
*Czech Republic	0.1	5.4	0.0	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	3678	3864
Denmark	0.2	7.4	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	2614	2638
Estonia	0.1	3.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	328	355
Finland	0.1	2.8	0.0	<i>0.0</i>	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1154	1220
*France, Bas-Rhin	<i>0.1</i>	2.1	<i>0.0</i>	—	<i>0.1</i>	—	—	<i>0.0</i>	160	167
*France, Calvados	<i>0.0</i>	2.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	—	—	—	148	168
*France, Doubs	<i>0.0</i>	2.3	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	—	—	—	95	97
*France, Gironde	0.1	2.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	—	—	—	277	290
*France, Haut-Rhin	0.2	1.8	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	—	—	<i>0.0</i>	124	142
*France, Hérault	0.2	2.1	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	222	240
*France, Isère	<i>0.1</i>	2.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	—	206	213
*France, Lille-Métropole	<i>0.1</i>	2.1	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	—	—	<i>0.0</i>	115	122
*France, Limousin	<i>0.0</i>	2.6	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	—	—	83	86
*France, Loire-Atlantique	0.1	1.6	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	—	—	204	224
*France, Manche	<i>0.1</i>	1.6	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	—	—	—	90	100
*France, Poitou-Charentes	0.1	1.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	327	348
*France, Somme	<i>0.1</i>	1.6	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	—	<i>0.0</i>	—	89	90
*France, Tarn	<i>0.2</i>	1.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	—	—	79	86
*France, Territoire de Belfort	—	2.1	—	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	—	—	—	19	21
*France, Vendée	<i>0.2</i>	1.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	—	<i>0.0</i>	—	111	119
Germany, Baden-Württemberg	0.1	3.3	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.6	1876	2329
Germany, Bavaria	0.1	4.3	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	4057	4427
Germany, Bremen	0.3	6.3	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	—	—	—	300	333
Germany, Hamburg	0.2	6.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	752	838
Germany, Lower Saxony	0.2	6.0	0.1	0.0	0.1	0.0	—	<i>0.0</i>	3662	4033
Germany, North Rhine-Westphalia	0.2	5.8	0.1	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	0.3	8140	9013
Germany, Rhineland-Palatinate	0.2	4.4	0.1	0.0	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	1375	1578
Germany, Saarland	0.2	2.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	283	319
Germany, Schleswig-Holstein	0.2	5.9	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	1316	1494
Iceland	—	4.6	0.2	—	<i>0.0</i>	—	—	—	69	72
Ireland	0.2	4.4	0.1	0.1	0.0	—	—	<i>0.0</i>	1021	1094
*Italy, Aosta Valley	—	6.3	<i>0.1</i>	—	—	—	—	—	45	50
*Italy, Avellino	<i>0.1</i>	3.8	<i>0.1</i>	—	<i>0.3</i>	—	—	—	83	96
Italy, Basilicata	<i>0.1</i>	4.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	—	—	<i>0.0</i>	164	217
*Italy, Benevento	<i>0.1</i>	5.7	<i>0.0</i>	—	—	—	—	—	88	91
Italy, Bergamo	<i>0.1</i>	5.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	411	435
*Italy, Brescia	<i>0.1</i>	4.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	—	—	<i>0.0</i>	386	439
Italy, Brianza (Lecco + Monza e Brianza)	<i>0.1</i>	6.2	<i>0.0</i>	—	<i>0.1</i>	—	<i>0.0</i>	—	297	314
Italy, Calabria	—	4.2	—	—	—	—	—	—	142	168
*Italy, Caserta	—	6.3	<i>0.1</i>	—	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	—	241	268
*Italy, Catania, Messina and Enna	<i>0.0</i>	5.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	—	0.2	698	749
Italy, Emilia-Romagna	0.1	6.5	0.0	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.0	1714	1924
Italy, Friuli-Venezia Giulia	<i>0.1</i>	6.2	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.1	—	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	639	669
Italy, Genova	<i>0.0</i>	6.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	—	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	—	385	417
*Italy, Lombardy, South, Pavia	<i>0.0</i>	4.9	<i>0.0</i>	—	<i>0.1</i>	—	—	<i>0.0</i>	201	248
Italy, Mantova and Cremona	<i>0.0</i>	5.5	0.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	—	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	249	275

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type**

Bladder (C67) - Female (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Europe (contd)										
Italy, Marche	<i>0.0</i>	6.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	573	614
Italy, Milan	0.1	5.8	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1543	1709
Italy, Molise	<i>0.2</i>	4.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.2</i>	64	75
*Italy, Naples Centre	<i>0.1</i>	6.5	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	235	285
*Italy, Naples North	<i>0.1</i>	7.6	–	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	282	306
*Italy, Naples South	<i>0.0</i>	7.4	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	–	410	434
*Italy, Nuoro	–	4.3	–	–	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	–	–	36	42
*Italy, Palermo	0.2	6.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	494	554
Italy, Puglia	<i>0.0</i>	5.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1351	1500
*Italy, Ragusa and Caltanissetta	<i>0.1</i>	5.4	<i>0.1</i>	–	<i>0.2</i>	–	–	<i>0.0</i>	188	199
*Italy, Salerno	<i>0.0</i>	5.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	274	309
Italy, Sassari	–	5.7	–	<i>0.2</i>	–	–	–	<i>0.3</i>	77	85
*Italy, Sondrio	–	8.6	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.2</i>	128	139
Italy, South Tyrol	<i>0.2</i>	6.3	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	207	212
*Italy, Syracuse	<i>0.1</i>	5.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	139	156
Italy, Trento	<i>0.1</i>	6.2	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	241	276
Italy, Turin	<i>0.1</i>	5.0	0.1	<i>0.0</i>	0.3	–	–	0.2	973	1091
*Italy, Tuscany	0.1	6.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	0.1	1021	1149
Italy, Umbria	<i>0.1</i>	6.0	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	341	373
Italy, Varese	<i>0.0</i>	6.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	234	245
Italy, Veneto	0.1	5.6	0.1	<i>0.0</i>	0.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2016	2193
Latvia	<i>0.1</i>	2.4	0.1	–	0.2	–	<i>0.0</i>	0.3	463	573
*Liechtenstein	–	7.5	–	<i>0.2</i>	–	–	–	–	17	18
*Lithuania	<i>0.0</i>	2.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	484	624
Malta	<i>0.1</i>	4.1	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	121	131
*The Netherlands	0.2	7.1	0.1	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	7198	7330
Norway	0.1	5.4	0.1	0.2	0.0	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	1714	1769
Poland, Kielce	<i>0.0</i>	3.8	<i>0.0</i>	–	0.2	<i>0.0</i>	–	<i>0.1</i>	294	302
*Portugal, Azores	<i>0.3</i>	4.7	–	<i>0.1</i>	–	–	–	–	47	48
Russian Federation, Arkhangelsk	<i>0.1</i>	2.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	164	183
Russian Federation, Kaliningrad	<i>0.1</i>	1.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	0.2	98	118
Russian Federation, Karelia	<i>0.2</i>	1.5	<i>0.1</i>	–	–	–	–	<i>0.0</i>	74	89
*Russian Federation, Komi Republic	<i>0.1</i>	2.1	<i>0.2</i>	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.2</i>	112	138
Russian Federation, Murmansk	<i>0.0</i>	2.5	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	101	108
*Russian Federation, Orenburg	<i>0.0</i>	1.8	0.1	–	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	227	238
Russian Federation, Pskov	<i>0.1</i>	1.3	<i>0.1</i>	–	0.3	–	–	<i>0.1</i>	79	104
*Russian Federation, Samara	<i>0.0</i>	2.4	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	475	484
Russian Federation, Vologda Region	0.3	1.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	0.4	143	151
Slovenia	0.1	4.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	–	–	–	687	706
Spain, Asturias	<i>0.0</i>	6.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	275	301
Spain, Basque Country	<i>0.1</i>	6.7	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	756	824
Spain, Canary Islands	<i>0.1</i>	5.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	380	397
Spain, Castellón	–	4.8	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	172	181
Spain, Girona	–	5.6	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	<i>0.0</i>	245	267
Spain, Granada	0.3	4.6	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	248	272
Spain, La Rioja	<i>0.2</i>	6.1	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.1</i>	130	151
Spain, Murcia	<i>0.1</i>	5.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	399	432
Spain, Navarra	<i>0.0</i>	8.5	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	–	–	–	236	262
Spain, Salamanca	<i>0.0</i>	4.3	–	–	<i>0.0</i>	–	–	–	100	117
Spain, Tarragona	<i>0.0</i>	5.1	–	–	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	239	259
*Sweden	0.1	5.2	0.1	0.0	0.0	0.0	<i>0.0</i>	0.0	3516	3520
Switzerland, Aargau	0.2	5.2	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	200	208
Switzerland, Basel	<i>0.1</i>	5.5	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	196	203
Switzerland, Berne Solothurn	<i>0.2</i>	5.6	–	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	318	336
Switzerland, East	<i>0.2</i>	5.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	266	275
*Switzerland, Fribourg	<i>0.2</i>	5.8	–	–	<i>0.1</i>	–	–	–	89	91
Switzerland, Geneva	<i>0.1</i>	5.6	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	168	173
*Switzerland, Graubünden Glarus	<i>0.1</i>	5.1	–	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	88	91
*Switzerland, Lucerne	<i>0.3</i>	5.5	<i>0.1</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	–	–	165	177
*Switzerland, Neuchâtel and Jura	<i>0.0</i>	6.9	–	–	<i>0.0</i>	<i>0.4</i>	–	–	105	109
Switzerland, Ticino	<i>0.1</i>	3.4	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	105	112
Switzerland, Valais	<i>0.4</i>	6.6	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	144	148
Switzerland, Vaud	0.2	6.0	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	275	285
Switzerland, Zurich and Zug	0.1	5.8	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	–	–	565	578
Ukraine	0.0	1.3	0.1	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	3200	3855
UK, England	0.3	5.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	20954	22953
UK, Northern Ireland	0.2	4.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	540	629
UK, Scotland	0.3	6.1	0.1	0.1	0.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2276	2577
UK, Wales	0.2	6.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	1308	1504
Oceania										
*Australia, NSW/ACT	0.1	1.8	0.1	0.0	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	969	1101
*Australia, Northern Territory	<i>0.2</i>	3.8	<i>0.3</i>	–	–	–	–	–	26	28

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type

Bladder (C67) - Female (Contd)

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Oceania (contd)										
*Australia, Northern Territory : Non-Indigenous	<i>0.2</i>	4.4	<i>0.2</i>	–	–	–	–	–	23	25
*Australia, Northern Territory : Indigenous	–	2.0	<i>0.8</i>	–	–	–	–	–	3	3
*Australia, Queensland	0.1	5.3	0.1	<i>0.0</i>	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1326	1465
Australia, South Australia	0.1	1.8	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	241	267
Australia, Tasmania	<i>0.1</i>	5.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	<i>0.0</i>	177	188
*Australia, Victoria	0.1	5.3	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1779	1884
*Australia, Western Australia	<i>0.0</i>	1.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	255	291
*New Caledonia	<i>0.1</i>	2.9	–	–	–	–	–	–	27	27
New Zealand	0.1	1.6	0.1	0.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	478	551
*New Zealand : Maori	<i>0.2</i>	1.7	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	–	41	49
*New Zealand : Pacific peoples	<i>0.1</i>	1.4	–	–	–	<i>0.1</i>	–	–	12	13
*New Zealand : Other	0.1	1.7	0.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	416	479
USA, Hawaii	<i>0.1</i>	2.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	–	–	<i>0.0</i>	256	266
USA, Hawaii : White	<i>0.2</i>	3.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	–	–	–	<i>0.0</i>	87	90
*USA, Hawaii : Japanese	–	3.4	<i>0.2</i>	–	–	–	–	<i>0.1</i>	71	74
*USA, Hawaii : Chinese	–	2.1	–	–	–	–	–	–	17	19
*USA, Hawaii : Hawaiian	<i>0.1</i>	3.2	<i>0.1</i>	–	<i>0.1</i>	–	–	–	37	38
*USA, Hawaii : Filipino	–	1.3	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	–	–	–	–	25	26

Rates based on less than 10 cases are in italics

*Important. See note on population page.